درجهان شهادت اسلامی ساختیم

(٤) صفحه

شهادت

ارگان مرکزی حزب اسلامی افغانستان

شماره مسلسل (۹۲۸) سال هژدهم - شماره (١٤) پنجشنبه (۳۱) حمل ۱۳۷٤ هـ ش - (۲۱) ذی القعده ١٤١٥ هـ ق -۲۰ اپریل ۱۹۹۵ م

قیمت (۱۵۰) افغاني (۲ روپیه)

مهاجرین مقیم ایران ازطریق ترکمنستان بوطن برمیگردند

تهران - ۲۸ حمل :

یکصدوپنجاه هزارتن ازمهاجرین افغان مقیم ایران ازطریق خاك ترکمنستان طی سال جاري به کشور بازمیگردند .

به گزارش خبرگزاري ایران سرکنسل ایران درشهرسرحدي ترکمنستان بااعلان این مطلب گفت : این مهاجرین ازآغازهفته جاري ازطریق شهرسرخس درولایت خراسان ایران به شهرهاي مرو، چارجووکشکي ترکمنستان وازآنطریق به کشورشان بازمیگردند .

منبع افزود : که این مهاجرین تاآخرسال جاري ازخاك ایران خارج وداخل خاك خویش خواهندشد .

روسانودافغان - تاجك گډي پولي ته دازبکستان ،قزاقستان اوقرغزستان پوځي ټولګي استولي دي

مسکو - دوري ۲۹ :

روسانودافغانستان - تاجکستان ګډي پولي ته دازبکستان ،قزاقستان اوقرغزستان پوځي ټولګي دسوله ساتونکي پوځ په نامه دروسي عسکروملاتړله پاره استولي .

په مسکوکي دبي بي سي خبریال وایي چي دتیري اونۍ په جګړوکي دقزاقي عسکروڅخه ١٤ کسه وژل شوي اوهمدارازدازبکستان څوکسه عسکرلادرکه شوي دي .

برادرحکمتیار امیرحزب اسلامی درگفتگوباخبرنگاران داخلی وخارجی درشهرجلال آباد

کماآنکه من نماز میخوانم ، برای استقراریك حکومت اسلامی مبارزه می کنم

ص(۳)

- من گمان نمی کنم که شیخ آصف محسني به عنوان مصلح عمل کند
- یکی از عوامل تشدید جنگ درافغانستان تلاش هاي بظاهر صلح محمود مستیري میباشد
- اداره کابل هیچگاه بقول وقرارهاي خود استوار ومتعهدنمی باشد
- درانتقال برق به کابل ازجانب ماهانعي وجود ندارد

دفراه په ولایت کي :

دطالبانو څخه (۵۰) مړي دجګړي په ډګرکي پاتي شول

فراه دوري ۲۹

له فراه ولایت څخه په رارسیدلو رپوټونو کي ویل کیږي چي دنوموړي ولایت دفراه رود په سیمه کي یوځل بیاد طالبانو وسلوالو ځواکونو داسمعیل خان دځواکونو په خلاف بولي تعرضي بریدونه پیل کړل .

چي په نتیجه کي داسمعیل خان دځواکونو له سخت مقاومت سره له مخامخ کیدو وروسته طالبانو ته یوازي دا نه چي مالي تاوانونه ورورسیدل بلکي د هغوي (۵۰) مړي دجګړي په میدان کي پرځاي پاتي شوي او هم دهغوي (۸) کسه پلویان داسمعیل خان ځواکونو ژوندي نیولي دي.

له بلي خوا څخه کوښښ ته راغلي عیني شاهدان په خپل یوه خبرکي وایي چي طالبانو خپل ګڼ شمیرتپیان دهلیکوپتر په وسیله سپین بولدك ته لیږدولي اوهم یي خپل (۵۰) مړي کندهار ته لیږلي دي.

له بلي خوا دکابل اداري ته وفاداري یوي منبع په خپل یوه رپوټ کي ویلي چي دطالبانو (۱۷) مړي دجګړي په میدان کي پرځاي پاتي شوي اوهم دوه میله هوایي ضد توغندي له هغوي څخه داسمعیل خان ځواکونو په غنیمت نیولي دي او جګړه اوس هم روانه ده .

طالبانو دغزني امنیت دسیاف،اکبری اومحسني پلویانو ته وسپاره

د غزني ولایت څخه په رارسیدلو رپوټونو کي ویل کیږي چي دنوموړي ولایت په مرکزغزني ښارکي دننه طالبانو دسیاف له پلویانو څخه سل کسه مسلح کړي او د غزني دښار امنیت یي ورته سپارلی دي.

په یوه بل خبر کي ویل شوي چي همداراز طالبانو دغزني په ښار کي داکبري اوحرکت

(۳)مخ

دکابل اداره زیار باسي چي له روسیي او نوروکامنولت هیوادونو سره دوستانه اړیکي وساتي

داپریل دمیاشتي په نهمه ،لسمه اوبولسمه نېټه باندي د روسانو له خوا دافغانستان په شمالي سیمو باندي دبمباریو له کبله (۱۲۰) کسه وژل شوي دي .

دا خبري په مسکو کي دکابل اداري استازي عبدالوهاب آصفي یوه اخباري کنفرانس ته دوینا په ترځ کي وکړي .

آصفي وویل چي دکابل اداره زیارباسي چي د روسي اونوي کامنولت له نوروهیوادونو سره دوستانه اړیکي وساتي .

طیارات روسی باردیگر چندین منطقه رادرولایت بدخشان بمباران نمود

فیض آباد - ۳۰ حمل :

گزارش هاي رسیده حاکیست که طیارات جنگي روسیه باردیگرصبح روز سه شنبه چند منطقه مسکوني درمربوطات ولایت بدخشان را بمباران کردند .

گزارش خبرگزاري هاحاکیست : نماینده رباني درپشاور نیز باتاکید این خبر افزود که سه منطقه در ولایت بدخشان ازساعت دوازده شش صبح روزسه شنبه درچندنوبت بمباران شدکه طي این حملات تعدادزیادي مردم بي دفاع این مناطق شهیدویازخمي شده وخساراتي نیز به مناطق مسکوني وارد آمده است .

خبرحاکیست که نیروهاي روسیه ازهفته گذشته تاکنون بانیروهاي مخالف رژیم دوشنبه درسرحدات تاجکستان با افغانستان درگیرشدند .

قوماندان نیروهاي سرحدي روسیه درتاجکستان بااعلان حمله به مراکز تجمع نیروهاي مخالف دولت تاجکستان ،مناطق افغانستان را نیزتوسط طیارات خویش مورد حمله قرارداده اند.

حضرت صبغت الله مجددي ضمن مصاحبه اي :

آمادگی مشروط خودرادرکنارآمدن باطالبان اعلان داشت

اسلام آباد - ۳۰ حمل :

حضرت صبغت الله مجددي ضمن یك کنفرانس مطبوعاتي دراسلام آباد گفت : جانبي براي همکاري شوراي هماهنگي وجنبش طالبان وجوددارد .

مجددي ضمن تلاش براي پایان دادن به زدوخوردهاازلقاء نیروهاي رقیب خواسته است

ص(۳)

رفسنجانی خواستار خروج کشتی های جنگی امریکااز حوزهٔ خلیج فارس شد

دهلي جدید - ۲۹ حمل :

علي اکبر هاشمي رفسنجاني رئیس جمهورایران خروج بلادرنگ کشتي هاي جنگي امریکارا ازخلیج فارس تقاضاکرد .

وي درخطابه یي به جلسه مشترك مجلس علیاوسفلاي پارلمان هند دردهلي جدیدگفت که : حفظ ثبات منطقوي وظیفه دول این منطقه میباشد نه قدرت هاي خارجي .

خبرحاکیست که : قواي امریکا به بهانه مراقبت ازتجاوز مجدد عراق درمنطقه خلیج مستقرمیباشند .

قرارگزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي ، روز سه شنبه بین دولت هندوایران قرارداد همکاري درساحات مخابرات ، نفت وگاز، آموزش وتحقیقات علمي ، توریزم وحمل ونقل باحضور رؤساي جمهوردوکشوروصدراعظم هند بین وزراي وزارت خانه هاي مربوط دوکشور به امضا رسید .

بطروس غالي مقامات افغاني وتاجکي رابه مدارا دعوت نمود

ژنیو - ۲۹ حمل :

سرمنشي ملل متحدازافغانستان وتاجکستان که عضوان سازمان هستند تقاضامینماید که به دقت تمام جهت تخفیف تشنج درمنطقه سعی کرده وبراصول وموازین قبول شده بین المللي وعدم مداخله درامورداخلي یکدیگر واحترام به سرحدات تعین شده بین المللي پابندي داشته باشند .

به گزارش خبرگزاري رویترمقامات افغاني وتاجکي خواستند تا جهت برقراري صلح دربین دوکشورمساعي جدي رابه خرج دهند وطبق خواسته هاي مردم خویش عمل نمایند.

ایران افغاني تجارانو ته دایران له لاري دترانزیتي آسانتیاوودبرابرولو ژمنه وکړه

تهران دوري ۲۹ مه

په داسي حال کي چي دپاکستان نه افغانستان ته ترانزیتي لاري لا بندي دي ایران یو ځل بیا افغاني تجارانو ته دایران له لاري د ترانزیتي اسانتیاوو دبرابرولو ژمنه کړي .

په پیښورکي دایران قونسلګري به افغاني

(۳)مخ

دتاجکستان د رواني شوړي مسئولیت دافغاني واکمنو په غاړه دی

شوالوف

مسکو - دري ۲۹

مسکو هم د دوشنبي په شان په تاجکستان کي داوږند داوږدمو غوښتونکي دي.

داخبره دروسیي دبهرنیو چارو په وزارت کي دآسیا د دریمي څانګي مرستیال رئیس شوالوف له بي بي سي سره دخپلي مرکي په ترځ کي وکړه .

شوالوف دتاجکستان په لاحه کي دمسکو- تهران اواسلام آباد دهراړخیزو همکاریو ستاینه وکړه خو افغاني واکمن او سیمه ایز قوماندانان یي دګاونډي تاجکستان د رواني شوړي داوږدیدو مسئول وبلل . شوالوف وویل چي دتاجکستان اوافغانستان د پولي دشوړي داوږدیدو مسئولیت دافغانستان دمرکزي اوسیمه ایزه قوماندانانو په غاړه دي

په شینډنډ کي:

طالبانو داسماعیل خان ځواکونوته دسراومال ډیره مرګ ژوبله ورسوله

- دکابل -کندهار اوکابل - ګردیز لویي لاري دترافیکو پرمخ وتړل شوي

کابل - دوري ۳۰ مه :

نړیوال خبري آژانسونه وايي چي طالبانو دتیري سه شنبي په شپه دشینډنډ دهوایي ډګرپه شمال لویدیزاوجنوب لویدیز سیموکي داسمعیل خان دځواکونوپه مرکزونولي تعرضي بریدونه پیل کړل چي په نتیجه کي داسمعیل ځواکونو یوازي دا نه چي خپل سنګرونه تي پرېښودل بلکي هغوي ته یي دځان اومال درانده تاوانونه هم ورورسیدل .

له بلي خوا دطالبانو یوي منبع ویلي چي دطالبانوشوراد خپلي یوي پریکړي په ترځ کي دکابل-کندهار اوکابل ګردیز لویي لاري دترافیکوپرمخ تړلي اوکابل په اداره تي دسونګ مواد بندکړي دي .

دطالبانو منبع ویلي چي طالبانوداموادددي ... پاره بنده کړل چي دکابل اداره له دي موادوڅخه دطالبانو پر خلاف په جګړوکي استفاده کوي

جهت مذاکره بامخالفان رژیم دوشنبه

هیئت دولت تاجکستان وارد مسکوشد

دوشنبه - ۳۰ حمل :

صبح روزسه شنبه هیئت پنج عضوي نمایندگان دولت تاجکستان جهت شرکت درملاقات مشورتي بارهبران مخالفین به مسکورفته اند .

گزارش هاي منتشرشده درشهر دوشنبه حاکیست که ریاست این هیئت راعبیدالله اوف معاون اول صدراعظم تاجکستان به عهده دارد . همچنان بهادر عبدالله اوف معاون وزیرامنیت تاجکستان ،سیدسلیم اوف رئیس ناحیه شورآباد ولایت ختلان ، خالق نظر شادي اوف قاضي شهردوشنبه وپروفیسور عثمان خالداراوف درترکیب این هیئت شامل اند .

خبرحاکیست که درشهرمسکو رمضان نظربایف سفیرتاجکستان درروسیه نیز به جمع نمایندگان دولت پیوست . بدون محمد سعیدعبیدالله اوف دیگر همه نمایندگان هیئت دولت درمذاکراتي که بامخالفین درشهر هاي مسکو، تهران واسلام آباد صورت گرفته بود شرکت نموده بودند .

تالحظه هاي اخیر معلوم نبودکه این هیئت جه ریاست کدام یك ازآنها فعالیت

ص(۳)

بنام خالقیکه بی اندازه مهربان وبنهایت بارحم است

سرمقاله

دسولي هیڅتونـــه اودجهادي مشرانومسئولیت

دځوورځوراهیـسي افغاني شخصیتونویوځلي بیادسولي هلي ځلي پیل کړیدي، چي پدي ډله کي دملي محاذمشرپیرصاحب ګیلاني هم شامل دي ،دحزب اسلامي له مشرښاغلي حکمتیار،استادرباني ، مولوي صاحب خالص، مولوي صاحب محمدنبي اوځيني نورو مشرانوسره یي کتلي دي، نوموړي تیره شپه له بي بي سي رادیوسره په مرکه کي وویل : هیله من یم چي هلي ځلي به نتیجه ورکړي.

همداول له جلال آبا دڅخه دسولي په غرض نوردوه هیڅتونه هم ... کابل اوبل قندهارته تللي دي ترڅودواړه قانع کړي چي مسایل بایدجنګ پرځاي دسولي اوتفاهم له لاري حل وفصل کړي شي. اګرچي لدي نه مخکي هم دافغانستان دننه اوبهر دسولي ډیرکوششونه شوي اوتوقع په خلاف څه مثبتي نتیجي ته ندي رسیدلي لیکن بیاهم چي کله دخبرو له لاري دافغانستان دموجوده لانجي دحل وفصل له پاره دسولي کارپیل کیږي نودافغانستان ولس یوډول خوشحالي اوسرورمحسوسوي اودعاګوي چي ... دسولي دا هڅي کامیابي اونتیجه خیزي ثابتي کړي، داځکه چي ملت پدي پوه شوي چي دافغانستان موجوده لانجه یوازي اویوازي دسولي اویوله بل سره دتفاهم له لاري حل کیداي شي نه دې جنګ اوجنګ له لاري، ټول هیوادوال دې نتیجي ته رسیدلي دي چي دجنګ لاره لدي نه پرته چي دافغانستان مادي اومعنوي حیثیت ته نقصان رسوي بل هیڅ ګټه نلري ،ددریوکلوراهیسي داخلي جنګونو داثابته کړه چي یوډ‌ه ګسرې هم مشکل ندي حل شوي بلکي برعکس نه جبران کیدونکي نقصانونه تې رسولي دي، یوه افغانان له جنګ اوجنګ څخه کرکه اونفرت لري، هرهغه ځواک چي جنګ ته لمنه وهي ملت ورته دقهراوغضب په نظر ګوري، اوخپل محبوبیت دملت په وړاندي له لاسه ورکوي، جهادي مشرانوته پکاردي چي پدي نازك اوحساس وخت کي چي دافغانستان داخلي اوخارجي دښمنان دبرژیات محراك شوي اوغواړي چي دجنګ له لاري دیونیم ملیون قربانۍ ثمره هدرلاړه شي اوجهادي تنظیمونه دخپل منځي جګړوپه ذریعه کمزوراوله منځه یوځي دسولي له هیڅتونو سره مرسته او ثالثي ني قبوله کړي، ځکه چي پداسي کولو سره نه یوازي دافغانستان داسلامي جهاد دښمنان نامراده اوناکامه کیږي بلکي دافغانستان استحکام اوپخپله دجهادي تنظیمونوبقاهم تضمین کیږي، کفري نړۍ په ښکاره اعلان کړي چي اسلام دهغوي له پاره سترچلنج دي او دخپلو له پاره یي دناټوپه سطحه دهمکاري غوښتنه کړي ترڅوپه ګډه داسلام دپرمختګ اومسلمانانو مخه ونیسي، په داسي حال کي چي دښمن لوڅه توره دمسلمانانو پرسرولاړدي اونه غواړي دافغانستان قهرمان ولس دیواسلامي اوآرام حکومت خاوندان شي جهادي مشرانوته پکاردي چي ددښمنانودهیلو دشنهولو له پاره پخپلوکي یوبل ته دورورۍ یووالي اوهمدردي لاسونه ورکړي، ځکه چي دافغانستان دمسلمان ولس له پاره له هرڅه نه زیات ضرورت دهمدي دي، که دافغانستان ټول جهادي تنظیمونه همدانن خپل ایماني اوملي مسئولیت درك کړي اودجنګ پرځاي دیووالي اوهمدردي لاسونه ورکړي نوبي له شکه به دودښمن ټولي هیلي اوکوششونه له ناکامي سره مخ شي اودافغانستان دمسلمان اومجاهدولس دروس سره امپراطوري اوکمونیزم په خلاف ګټلي ویاړ اوفخربه دتل له پاره ژوندي وساتي.

جهادي مشران دي لدي حقیقت نه ځان پوه کړي چي ملت پخپل هیوادکي خپلمنځي جګړوڅخه په تنګ راغلي اوهرهغه ځواك چي دجنګ له لاري خپل ملت فتحه کول غواړي اوپه زوره یي دخپل ځان ته دتابع کولو لته کوي ملت هغه دقهرمان په ترګه نه،بلکي دذلیل اوبي همته انسان په صفت پیژني، که خداناخواسته جهادي مشران دمسلمان ولس له احساساتونه ځانونه خبرنکړي اوله ځان غوښتني اوجاه طلبي نه لاس وانخلي نودالري نده چي هم به دملت په وړاندي خپل محبوبیت له لاسه ورکړي اوهم به ئي سیاسي بقااوشته والي ختم شي .

حقیقت دادي چي دافغانستان خاوره ټولو جهادي تنظیمونو په ګډکوښش اوقربانۍ سره دروسي سره لښکرڅخه آزاده کړیده اوهري کورتي په دي لاره کي شهیدان ورکړي

(۳)مخ

سخن روز

آیاامریکایک دوست صادق پاکستان خواهدبود؟!

تأثیر

آنگاه که جهان دوقطبي بودوروسیه شوروي درصحنه گیتي حضورسیاسي - نظامي داشت ،تضادشدید میان دوابرقدرت (شرق وغرب) براي وسعت حاکمیت وتنفیذسیاست خارجي شان بالاگرفته بود ، امریکادررأس قدرت نظامي غرب ، باهم پیمانانش درتلاش بود تابه وجه ممکني بتواند رقیب شرقي خودرا که با فکرجدید ونیروي نظامي شکست ناپذیري ا مسلح بود ، ازپادرآورد . وروسیه شوروي که در آن موقع خواب راازچشمان ناتوربوده بود وتابه مرزهاي اضلاع متحده امریکابدون مقاومت به پیش مي رفت ، کشور هایي مانند کیوبا ، اکسلوادورراتحت فرمان خود داشت که این امرپیش ازهمه به تشویش پکت ناتوافزوده بود . سیاستدانان غربي براي مقابله بااین رفتارتندروسیه شوروي راهي جز مقابله رویارویي باآن راندیدند وبراي حکومت وقت امریکاتوصیه نمودندتا دراختراع وسایل جنگي اي برآیدکه آنان بتوانند پکت وارسارا درصورت لزوم تنها بارهبري کمپیوترازمیان ببرند، ورنه مشکل است جلوحرکت روسهابه جانب امریکاوباقي کشورهاي هم زنجیرآن رامسدود نمایند

بنابرتجویزکارشناسان اموروسیاسي قطب غرب ، امریکابه آن شدکه متخصصین نظامي خودراتحت فشار قراردهد تانیروي مجهز تدافعي دربرابرحملات احتمالي روسهابه قلمرو پکت ناتوراایجاد نمایند ، بالاثر تلاش هاي زیاد ، ماهرین نظامي ومتخصصین دانشگاهي امریکا موفق شدند تابه پکت ناتو اطمینان بدهندکه آنهاقادراندوستگاهي راذریعه اقمارمصنوعي به فضا نصب نمایندکه درصورت حمله راکتي پکت وارسابه ساحات تحت کنترول پکت ناتوراکت هادرهواختثي شوندکه البته انجام اینکاربه هزینه گزافي محتاج بود ودولت امریکاخودرامکلف میدانست تااین هزینه راپپردازد؛ درآن زمان هنگامه جنگ ستارگان جهانگیرگردیدودولت امریکاجهت ترهیب وترعیب حکام روسیه شوروي تهدیدمي نمود : درصورتیکه پکت وارسابه پیشروي هاي خودبه سمت مناطق مربوط به پکت ناتو ادامه دهد ، اقماري رادرفضانصب خواهدنمودکه نه تنها داراي قدرت دفاعي باشد بلکه ازنیروي تهاجمي نیز برخوردارخواهدبود . ولي این تهدیدات دررروند کارپکت وارساتأثیرقابل ملاحظه نداشت زیرا پیشرفت پکت وارسا به طرف غرب ذریعه سلاح گرم صورت نگرفته بود تا ازنیروي دفاعي امریکادر هراس افتد.پکت وارسابه سلاح برنده دیگري یعني تسخیرافکارعمومي ازطریق تبلیغات مجهزبود وفقط اذهان عوام رابه تصرف درمي آورد نه پایگاه هاي نظامي را که ناتومیتوانست با اقمارخودآنرا دفع نماید . درگرماگرم هنگامه جنگ ستارگان بودکه برژنیف فرمانرواي مستبد روسیه شوروي پلان پیشروي قواي پکت وارسابه سمت بحرهندازطریق افغانستان راریخت وبادوصدوپنجاهزار لشکرمجهزافغانستان رابه تصرف خوددرآورد . مبرهن است که ملت افغانستان درطول تاریخ جهان به هیچ یك ازقدرتهاي مادي سرتسلیم خم نه نموده وپاپاي مردي درحالیکه ازلحاظ اسباب جنگي در صفرقرارداشته ایستاده است ، اینبارهم در برابرمهاجمین ابرقدرت شرق بادستهاي خالي ونیروي ایمان به پاخاست وبه مقابله پرداخت . مقاومت ملت افغانستان دربرابرارتش مهاجم شانس طلایي اي بودکه بدست ابرقدرت غرب افتادوواقعاً ازآن استفاده اعظمي برد .

وقتي غربي ها دانستند که ملت غیورافغانستان بخاطر راندن عساکرخارجي حاضراست ، سربدهد وجان شیرین خودرا فدامي نماید ، دست بدست همسایه شرقي افغانستان داد تامیدان نبرد علیه ابرقدرت شرق درافغانستان گرمترشود. دیگر امریکا براي آنکه ازاقمار مصنوعي وجنگ ستارگان حرفي داشته باشد، درمجامع بین المللي به تائید جهاد افغانستان پرداخت و کمك هاي زیادي رابدولت وقت پاکستان بدون هیچگونه تضمیني گذاشت وحتي ازدادن آخرین مدل طیارات جنگي بنام F16 نیزدریغ نورزید تاپاکستان بتواند ازمنافع امریکا درمنطقه دفاع نموده نگذاره عساکرپکت وارسابطرف بحرهند پیشروي نمایند.

حضورنظامي نیروهاي پکت وارسادرافغانستان مدت قریب به ده سال طول کشیدوقواي نظامي آنهانتوانستند ساعتي را درافغانستان به راحتي به سربرند،پس ازآنکه ارتش دنیاي کمونیزم بانیروي بازوي مجاهدین افغانستان به شکست مواجه گردید، دیگراهمیت پاکستان نیز براي پکت ناتو منتفي شد بعد ازآن امریکا نه تنها به تحدید کمك هاعلیه پاکستان پرداخت بلکه وسایل وابزارفاضل طیارات F16 راکه پاکستان بنابراحتیاجش خریداري مینمودوقیمتش راهم قبلاً پرداخته بود ، علاوه ازآنکه تحویل نداد بلکه پاکستان را درزمره کشورهاي تروریست جهان قلمبندنمودوتهدیدکرد که اگر جلونبادگرایي درپاکستان سد نه شود ، محدودیتهاي بیشتري راعلیه آن اعمال خواهدنمود .

طوریکه معلوم است پاکستان ازیکطرف کشوریست عقب افتاده وازطرف دیگردرمسئله کشمیر که میراثي ازاستعمارکهنه انگریز درمنطقه باقي مانده است باهندرکشمکش است . پس بااینحال رهبران پاکستان درهرمقطعي اززمان تلاش ورزیده اندکه جهت انکشاف صنایع درپاکستان مالك انرژي بیشترباشند ودستگاهي اتمي براي استخراج بیشترانرژي بکاراندازند وازطرف دیگرتوانایي نظامي خودرا به حدي برسانندکه دربرابرهندوستان باراي ایستادگي داشته باشد، براي نیل به این دوهدف ضرورت داشته اند که محدودیت هاي تجاري درمقابل شان قرارنداشته باشد، خصوصاً امریکاباید باآنهارابطه حسنه درپیش گیرد تاازیکسو بتوانند نظرموافق امریکارا درامورسیاسي علیه هندوستان به خود جلب نمایند وازطرف دیگر پرزه جات طیارات F16 رابدست آورده ازدوستي امریکا که یگانه مانع ترقي سرراه هرکشورعقب افتاده است، درانکشاف صنایع خود استفاده بعمل بیاورند . زیرا فکرمي کنندکه تنها امریکا است که معادلات جهاني رابحیث یك قدرت بي همتاتغییرداده ورقم مي زند . اگرآن دوست باشد، همه جهان دوست خواهدبود ، اگردشمن باشد دیگران هم باپیروي ازآن بدشمني خواهند پرداخت !!

بناً براي دست یافتن به چنین هدفي، اخیراً بي نظیربوتو صدراعظم پاکستان طي سفرده روزه اش ازامریکا دیدن نموده بامقامات رسمي آنکشوردرمورد مناسبات دوکشورپاکستان وامریکاتبادل افکارکرد، به قول صدراعظم پاکستان که نسبت به نتایج سفرش خیلي خوشبین است، ریاست جمهوري امریکا براي اووعده داده است که درمورد تعدیل قانون انسدادکومك هاي نظامي علیه پاکستان باکانگرس مشوره خواهدکرد وهم چنان دررابطه بافیصله کشمیرپیشنهادنموده است که اوحاضراست میان پاکستان وهندوستان میانجي گري نماید .

هرچند وعده ریاست جمهوري امریکادرروابطش باپاکستان ظاهراً یك موفقیت براي صدراعظم پاکستان شمرده مي شود ولي ازنظر مبصرین سیاسي خیلي عابعید به نظرمي رسدکه چنان گفته جامه عمل بپوشدوامریکاامتیازات خاصي براي کشور پاکستان قایل شده وصادقانه باآن دست دوستي دهد . زیرا امریکاترجیح میدهدکه رابطه نزدیکتري باهندوستان که دردشمني باپاکستان قراردارد ، داشته باشد .

طوریکه ملاحظه مي شود درفاصله زماني خیلي کوتاه باسفر بینظیربوتو صدراعظم پاکستان، وزیرمالیه امریکا مستررابین وارد هندوستان شده تابامقامات رسمي هندوستان ابرازتشدید دوستي نماید وبه هندوستان اطمینان دهدکه امریکاهرگزآنرا ازنظرنخواهدانداخت .

به راي صاحبنظران سفربینظیربوتو به امریکابه جاي آنکه براي پاکستان منافعي راعاید گرداند، اسباب آزردگي دوستان نزدیکش رافراهم آورده است . ایران که ازیکسودرهمسایگي پاکستان قراردارد وازسوي دیگر ملت آن اشتراك دیني با ملت پاکستان دارد ازسفربي نظیربوتو به امریکا وابرازبیش از حددوستي آن بادولت امریکا خوشنود نیست . طوریکه دیده مي شود رئیس جمهورایران درختم سفربي نظیربوتو به امریکاعازم هندوستان شده تاباحکومت هندوستان به سرمسئله دوستي دوکشور ایران وهند وهم چنان سطح همکاري دوکشور درساحات تکنالوژي نفت وگاز ومبادله اموال تجاري صحبت نماید ، جناب رفسنجاني درحالیکه درپارلمان هندصحبت مي نمودتاکیدورزیدکه ایران خواستارتعمیق هرچه بیشتردوستي میان ایران وهندوستان میباشد .وهم چنان چین که یکي ازدوستان قدیم پاکستان میباشد ازنزدیکي زیادپاکستان باامریکاناراض است .

معلوم است که رابطه حسنه میان پاکستان وهمسایگانش بیشترین اهمیت رادرمقایسه بادوستي نیم بند ومجهول آن باامریکادارد . زیراامریکاالآن آن دلچسپي دوران جهاد افغانستان رابا پاکستان ندارد که هرچه پاکستان آرزوداشته باشد دراختیارش قراردهد. هکذاپاکستان ازنظرموقعیت جغرافیایي درمقامي نیست که منافع امریکارا تأمین نماید. ازطرف دیگروقتي امریکا بخواهد نقشي درمنطقه داشته باشد ترجیح خواهد دادکه هندوستان راانتخاب کند زیرا هندوستان ازلحاظ قواي بشري غني ترازپاکستان است . حالابه پاکستان است که درروش خود تجدید نظر نموده به رضایت کشورهاي منطقه بپردازد تامنطقه ازاثرات شوم جنگ وبدبیني درامان باشد.

ماموریت مستیري بابن بست برخورد

محمود

اخیراً گزارش شد که آقاي محمود مستیري رئیس هیئت صلح سازمان ملل متحد براي افغانستان بعد از پایان دور چهارم ماموریتش . پاکستان رابه قصد نیویورك ترك نموده وقرار است گزارش کارخود رابه بطروس غالي سرمنشي سازمان ملل متحد ارایه نماید. هنوز درمورد دوربعدي ماموریت وي چیزي گفته نشده ومعلوم نیست که وي با طرح جدیدي به منطقه برمیگردد یاهمان روش قبلي رابراي حل قضیه تعقیب مینمایدویااینکه سازمان ملل متحد چاره دیگري براي حل بحران افغانستان جستجومینماید ویامدتي سکوت اختیارمي کند.

بهرحال طوریکه ازجریان کارسازمان ملل متحد بخصوص آقاي مستیري وهیئت معیتي وي برمیآید ، تاکنون نتوانسته به هیچ نتیجه مثبت وملموس دست یابد یاحداقل هیئت مذکورموفقیتي بدست آورده باشد که میتوان نسبت به پیروزي آن در امر استقرار صلح وثبات درافغانستان امید واربود . ناکامي هیئت سازمان ملل متحد ازهمان آغاز کارش در افغانستان وپاکستان مشهود وهویدا بود . زیرااین هیئت طرح مشخصي با خود نداشت که روي آن کارنماید . علاوه بر آن طرزکاراین هیئت طوري بود که گویا نسبت به آوضاع سیاسي ،نظامي واجتماعي افغانستان هیچ آگاهي نداشت . بهرحال هیئت مذکور نتوانست طرح مشخص وعملي براي حل قضیه ارایه کند وتا آخر کارش نتوانست این نقیصه عمده رامرفوع سازد.

طوریکه مشهود است ملت ما قبل از هر چیز به صلح وآرامش ضرورت دارد . بنا برین مردم نسبت به مداخله سازمان ملل متحد در قضیه افغانستان ومساعي هیئت اعزامي آن چشم امید دوخته ونسبت به نتایج مثبت آن امید وار بود . اما با گذشت زمان امیدواري مردم نسبت به نتایج مطلوب مساعي هیئت سازمان ملل سیرنزولي پیمود وکاهش یافت درحال حاضر اکثریت قریب به اتفاق افغان ها به ناتواني سازمان ملل درحل قضیه افغانستان متیقن شده وامیدي نسبت به نتایج آن ندارد. این حقیقت زماني قوت گرفت که مستیري مواعید معین بخاطر برکناري رباني و انتقال قدرت را به اداره بیطرف بمردم وعده میداد وهربار با شکست مواجه مي شد.

قبل ازشکست طالبان در اطراف کابل ، اداره کابل تاحدي ظاهراً انعطاف نشان میداد امابعداز آنکه اداره رباني بر حومه هاي شهرکابل مسلط شد ، اصرار رباني برحفظ قدرت شدت گرفت وسرانجام طرح پیشنهادي سازمان ملل را غیر عملي خواند. گرچه گروه طالبان باطرح سازمان ملل وتلاش هاي هیئت تحت ریاست محمودمستیري نظرنیك نداشتند، اما هیئت سازمان ملل میتوانست از گروه طالبان که تهدیدي براي اداره کابل بشمارمیرفت براي تعمیل طرح خود استفاده کند. اما شکست آن درمقابل نیروهاي آقاي رباني در اطراف کابل عدم موفقیت آن در ولایت فراه ، اداره کابل رادرموقف برتر قرار داد واین انکشاف موجب شد تااداره کابل تلاش مستیري رابیهوده خوانده وبرطرح آن خط بطلان بکشد وآنرا غیرعملي بخواند.

گرچه محمود مستیري بعد از پایان دور اول و دوم ماموریتش به ناتواني خود درحل قضیه متیقن شده بود ، اما بقول تحلیلگران مسایل سیاسي ، وي میکوشید بادید وادید ها بارهبران تنظیم ها وملاقات باشخصیت هاي ذیدخل درقضیه وهمچنان وعده هاي پیهم براي انتقال قدرت ، راه حل سیاسي و مذاکره رابازنگهدارد.

عدم موفقیت هیئت هاي صلحجوي داخلي وخارجي توجه وامید مردم رابه تلاش هاي هیئت سازمان ملل متحد معطوف نموده بود واین سازمان رایگانه حلال قضیه مي پنداشتند. چون این موضوع بار ها از زبان مردم شنیده شده اما بر اساس نظرسنجي هایي که ماهنامه دیپلومات چاپ پشاور انجام ونشر نموده ،نشان میدهد که این امیدواري ها به شدت کاهش یافته است . این ماهنامه مي نویسد :

از پنجهزار افغان مقیم شهر پشاور وحومه هاي آن پرسیده شد که آیا سازمان ملل متحد میتواند نقش فعال در امر اعاده صلح واستقرار امنیت درافغانستان ایفا کند!

٤ ر ٦٤ فیصد آنها باقاطعیت تمام جواب منفي دادند . این امربیانگرناتواني سازمان ملل ونااامیدي مردم نسبت به تلاش هاي صلح جویانه آن در کشور مامیباشد

همچنان دانااو را باچر عضو کنگرس امریکاروزسه شنبه ۱۱ اپریل حین سخنراني درکنسولگري امریکا در پشاور درمورد نقش سازمان ملل متحد درافغانستان گفت : فکرمیکنم ماموریت محمود مستیري رئیس هیئت صلح سازمان ملل درافغانستان در شرایط فعلي موفقانه نبوده ولي این امر دال برناکامي سازمان ملل درحل قضیه نیست.

بعداز آنکه سازمان ملل دریافت که مردم افغانستان به وعده وعید هایش امیدي نداشته واجراي عملیه انتقال قدرت به اداره بیطرف وموقت ازتوانائي هیئت این سازمان خارج است ومستیري هم دریافت که توان اجراي این بروسه راندارد ، اداره کابل را هشدار داد که اگررئیس این اداره قدرت رابه اداره بیطرف انتقال ندهد، سازمان ملل متحد از همه کشورهاي عضو خود خواهد خواست تاروابط شان رابا اداره کابل قطع نمایند.

وئ آخرین وسیله تهدید کننده دراختیار سازمان ملل بود که ازکشورهاي عضو چنین تقاضایي رابنماید امامعلوم نیست که این تهدید تاچه حد جنبه عملي دارد .

آشکاراست که اداره کابل به هیچ وجه ازقدرت دست برنمیدارد . زیرا هواداران این اداره درطول سه سال گذشته بااستفاده ازهمه

ص(۳)

دهیواد د روان بحران دختمیدو لپاره :

یوه رغنده اوجوړونکي بدلون ته اړتیا ده

شمس الرحمن

دافغانستان مجاهداوغیرتي ولس څوارلس کاله ددي له پاره دتجاوزگرروسانواودهغه دلاسپوڅوسره مخامخ جنگیدل چي په خپله پاکه اوسپېڅلې خاوره کي یې دمحمدي غراشریعت پرته دلادینوخلکوپه زوراوجبرجوړحکومتونه نشواي زغملاي اونه یې چاته ددي اجازه ورکوله چي دپردیوغلامي کړي غاړي ته واچوي

افغانان روښانه مبارزي او جهادي تاریخ لري . داپي ثابته کړي چي داپاتورقوم دپردیوترسلطي لاندي ژوند تیرول عیب اوعارگڼي .په هردوداودستورچي وي دتجاوزگرومختیري دځان ایماني وجیبه بولي اودښمن ته خوله ماتونکي گوزارورکوي ترڅوپه خپل شوم هدف کي بري ترلاسه نکړي لکه چي وموليدل روسانوپه ډیرجدي توگه دافغانستان داشغال لپاره نظامي اوسیاسي حرکت شروع کړي ؤ . په لومړي سرکي یې دیوي گوډاگي په شکل سره سیاسي واك ترلاسه کړاوخپل لاسپوڅي یې په کرسي کښېنول . ولي دخداي (ج) په لارکي رااوچت شوي ولس لکه څنگه یې چي دخپل رب سره تعهد کړي ؤ ، ددغومزدوروکمونستانوسخته مقابله وکړه اوپه ډیرمهارت سره یې دهغوي منحوسي څیرې اوشوم اهداف په ډاگه اوبالاخره دجهاد په اداپي سره یې تجاوزگرروسان اودهغه لاسپوڅي درسواپاتي سره مخ کړل .

نن سباچي دافغانستان دآزادي څلورم کال تري کېږي ولي دکابل اداري واکمنان همغه شانته دزوراوجبرلارخپله کړي او په خپل دریځ کي یې بدلون ندي راوستي ، دوروپه شان غواړي ځان په زوریه ملت تحمیل کړي چي دارنگه عمل اودریځ خپلول بیله دي چي ددي پاکي اوسپېڅلي خاوري دښمنانویه شان تلقي شي نورهیڅ دخیرامیدیکي نشته

اصلي خبره داده چي یدي مظلوم اومجاهدملت باندي دزورله لاري حکومت کول ممکن ندي اودارنگه حکومتونوته دپایښت اودوام امیدهم نشي کیداي نویدي اړوند باید دکابل اداري واکمنان دروسانوڅخه دعبرت درس واخلي چي په دومره توان اوقدرت سره یې ونشوکولاي چي په افغانانوحکومت وکړي نوستاسي توان اوقدرت خودهغوي په اندول په شمیره کي هم نه راځي .

اوکه بیاهم دکبراوغروزپه نیکي سپاره وي اوکوزیدل درته جایزاومناسب عمل نه برېښي اودروسانوله سرنوشت څخه هم عبرت نه اخلي نولطفاً داخپله تیره دري کلنه دوره ترنظرپوځلي تیره کړي چي دخپل شوم او ځانگړي هدف دترلاسه کولو په مقصد موڅه څټري ونه کړي ؟ ددي وران ویجاړهیواده آبادي اوسمسرتیاباعث وگرځیدي اوکه مولاوران کړ؟ دکوندو ، رنځو، یتیمانو ، بیوزلانواوبي وطنانو هغه ارمان ته مولبيك ووایه چي په خپل هیواد کي یې دکمونستي نظام دچپه کیدوپه صورت کي له ځانه سره درلوداوکه مونوړهم مایوسه اووتکول !ددي خاوري مجاهد تنظیمونه موله برخي درلودوڅخه برخمن کړل اوکه موديسو، تبلیغاتو اوپروپاگندونیه وگرځول !دڅوارلس کلن جهاد افتخارات موښاتل اوکه پاپال ! دروسانوله لاسه مهاجرهیوادوال موبه کور اوکلي کړل اوکه مولاتورهم په هجرت کولو مجبورکړل ! او ... چي ددي پولوپیښتوځواب ستاسي چاه طلبي .یه تعهدوفانه کړل ، اوزورزباني پخپله ورکوي چي ټولو هیوادوالوته ثه ثابته شوي ده . کیداي شي تاسي هم پرځلي داپاتي مسئولیت په رڼاکي دغه وران حالت ترنظرتیرکړي اوبیا دشرعي اومجوززعیم دجوړیدو ادعاوکړي .

بل داچي دټول ملت غوښتنه دوالك سپارل دي چي په ډي صورت کي دخپلمنځي جگړولن هم توليږي اوداروند مسئولیت دملت په غاړه کي پریوځي اوهرڅوك یې چي دپورته کولو جوگه شول دامسئولیت به ورسپاري چي داهم دستونزي دحل رغنده اواساسي لارده . که چیري رباني صیب غواړي روان بحران خاتمه ومومي اوپه هیوادکي دسوکالي اوآرامي لمروړانگي خپري کړي نوبیره رغنده اوجوړونکي بدلون ته اړتیاده چي پورتني مناسبي اوقانوني لاري خپلول یې اساسي مرجع گڼل کیږي اوکنه دربانی صیب پدي خبرو به څوك نوروته غولیږي چي یوځاي اوبل ځاي یې دنړي دمطبوعاتوسره کوي چي گویا که بهرني مداخلي بندي شي په افغانستان کي آرامي راتلاي شي پداسي حال کي چي رباني صیب بیا همدغه خپله خبره دهند څخه دشلوجنگوالوتکواو ماهروتخنیکرانو په راوستلو سره پخپله نقض کوي . آیا په رښتیا هم داشل جنگي الوتکي دبهرني مداخلي ددفع کولو پخاطراخستل شوي اوکه دخپلي واکمني دساتلو لپاره دجهادي تنظیمونو دسیاسي اوپوځي فشاروثنودتکولو لپاره . شکاره خبره چي رباني صیب داالوتکي دواقعي مجاهدینودمقابلي لپاره راتبولي که نودروسي الوتکیدي دریو کلونوکي بیاداهروړحي ورانددي دافغانستان په دننه دبدخشان - تخاراوداسي نوروولایتونو کي څوځله سختي بمباري چي دسلگونو هیوادوالو دمرگ او ژوبلي باعث گرځیدلي .ولي مقابله نه کیږي. ولي دروسانو په مقابل کي غلي ناست پاتې اودخپلومظلوموهیوادوالو دشهیدکیدومنظرگوري خوکه په داخل کي حق غوښتونکو اوجنگ ځپلوهیوادوالودخپلو حقوقو دغوښتلو آوازجگ کړ. په دي اړوندیي سیاسي اونظامي فشارزیات کړتوکابل اداره په ډیره بي رحمانه توگه سره دهغوي دتکولو اقدام کوي. پروپاگند اوناوړه تبلیغات کوي حتي په مقابل کي دهمدغواسلام دښمنو هیوادونو څخه چي تن هم زموږ دمسلمانواومبارزوهیوادوالو لپاره دناپوډیدولاري چاري لټوي،مالي ، نظامي اوسیاسي مرستي ترلاسه کوي ترڅوخپل هیوادوال وریاندي تضعیف اوددولت په مقابل کي یې دراولاړیدوڅخه منع کړي اوددوي یې نوم اونشانه واکښي ادامه پیداکړي .

موږخوداپوهیږو رښتیا هم بهرني مداخله زموږدستونزي اصلي عامل دي اوهمدابهرني مداخلي دي چي زموږدامیدونو غوټي یې سپیدواوگل کیدوته پرینښودي . خودا خبره هم دیادوني وړده چي دابهرني مداخلي دچاپه واسطه صورت مومي اودپیاده کیدو عامل یې

(۳)مخ

شیطان درکمین است

ع : صافي زاده

پدیده نوظهورطالبان که درمدت زماني کم مناطق زیادي راتحت اشغال خوددرآوردند . باسردادن شعارهاي برقراري صلح . تأمین امنیت . خلع سلاح عمومي وایجاد حکومت اسلامي تادروازه هاي کابل به پیش رفتند، حزب اسلامي هم بایك حرکت تاکتیکي ازبعضي مواضعش عقب نشست . عقب نشیني حزب اسلامي ازچهارآسیاب که اداره کابل باتمام تجهیزاتش باحملاتي هوائي وزمیني موفق به اشغال آن نشده بود براي طالبان موفقیت بزرگي بحساب مي آمد .

باوروودطالبان به اطراف کابل ومخصوصاً باجابجاشدن آنهادرچهارآسیاب وبامصاحبه هایي که گه وبیگاه باافراداین گروه مي شدودول غربي این باورراداذهان عمومي تقویت نمودکه لشکربه اصطلاح همیشه پیروزطالبان شایدگره گشاي مشکل پیچیده کشورماباشندومردم خسته ازجنگ درپنجاوآنجاازآنان دفاع مي نمودند وعوام الناس درهرمحفل ومجلسي براي پیروزي این گروه نوظهوردعامیکردند .

بعضي ازرهبران تنظیمهاي جهادي درمصاحبه هاي شان علناً ازگروه مذکورپشتیباني مي نمودند. مورال وروحیه مخالفینش ضعیف شده بودواطلاعات واصله ازکابل حاکي بودکه اکثرنیروهاي دولتي منتظرحمله وورودطالبان بکابل بودند. تاباسلاح دست داشته خودتسلیم شان گردند مسعود ازترس اینکه مردم شمالي کوهدامن ویغمان باطالبان همکاري نکنند درخط مقدم جبهه نیروهاي وفاداربخود ومخصوص پنجشیري هارامستقرساخت .

لحظات بسیارحساس وسرنوشت سازي برکابل مي گذشت . درغرب کابل حزب وحدت ازطرف اداره کابل به شدت زیرحمله بود که طالبان بعنوان حائل بین دونیرو قرارگرفتند وبجاي حمله برجناح متجاوزبرعکس خواستارخلع سلاح حزب وحدت گردیدند وسناریوي مضحك قتل استادمزاري وعقب نشیني هاي ساختگي شان ازمناطقي که قبلاً دردست حزب اسلامي بود ، ماهیت این گروه طالب نماراپیشتر آشکارنموده . نقاب ازچهره شان برافگند .

طالبان اگرکوچکترین احساس ملي ودیني میداشتند نباید باحزب اسلامي مي جنگیدند . مگرانگیزه تشکیل هسته حزب اسلامي بخاطراسلام، وایجاد حکومت عدل الهي نبوده ؟ مگرحزب اسلامي افغانستان ازآغازمبارزه وجهاد دهها هزارشهیدرادرراه تحقق اهداف مقدسش تقدیم نکرده است ؟

آیا حزب اسلامي افغانستان درجهت پیاده شدن آرمان خدائي اش غیرازتکیه به خداومردم مسلمان ومجاهد کشورش بکدام نیروي اجنبي وکفري تکیه کرده است ؟

وبرخلاف دیگران ودرصدرآن اداره کابل که باطغیان احساسات قومي وزباني ونژادي سعي درسرکوب مخالفین و رقباي شان مي نمایند. حزب اسلامي همچنان مثل گذشته هایش مردم رابرمحوراسلام وقرآن دعوت نموده ومي نماید .

درشرایطي که افراد بظاهر مقدس مآب خودراً دربست دراختیار زمامداران شوراي نظار قراردادند، جوخفقان ووحشت وبرادرکشي فضاي وطن راغبارآلود نموده بود و اگرگروه نام نهادطالبان واقعاً طالب میبودند و کوچکترین احساس دیني ووطني میداشتند، واگرحداقل باالفباي مفاهیم سیاسي آشنائي میداشتند، واگربه شرایط بغرنج وبافت پیچیده کشور آگاه مي بودند، واگرماهیت گروههاي جهادي رامي شناختند وحتي براي بقاء ودوام خودفکري مي کردند ،نباید به سنگرهاي مجاهدین حمله مي نمودند .

درسناریوي به شهادت رساندن استادمزاري نیز نقشه طراحي شده دست هاي شیطاني دشمنان ملت افغانستان رابایدد درآن جستجوکرد وبااین دسیسه استعماراز چندجهت برعلیه ملت بخون خفته ماشمشیرکشیده است

ازیکسو عناصرسکتاریست هزاره وتاجك را برضداقوام دیگربخصوص پشتونهاتحریك وتجهیزنمود ، وازسوي دیگرحرکت مرموزطالبان وبه شهادت رساندن استادمزاري که به اشاره استکبارصورت گرفته است وطالبان راکه اکثراً پشتون میباشند درمقابل قوم هزاره قرارداد تابدینطریق جبهه ني دیگربرعلیه ملت ما گشوده شود وعقده هاي دیگرتولید نموده وباطغیان احساسات شیطاني وشعله ورشدن جنگهاي خانمان سوز قومي همه وهمه رادرکام خود فروبرد تاآنجاکه وحدت ملي وتمامیت ارضي ماامتلاشي وافغانستان باستانی دراثر دسایس دشمنان پارچه پارچه گردیده ودرکام مستکبران فرورود

خوب بیادمان هست چندروزپیشتربه استعفاي استاد رباني نمانده بودکه طالبان درچهارآسیاب مستقرگردیدند. استادرباني که ازچند جهت تحت فشاربودبراي استعفاخودراآماده نموده بودتاقدرت رابه شوراي مؤقت واگذارنمایدومشکل کشورازطریق مسالمت آمیزبراي همیشه حل وفصل گردد . بمباریهاي وحشیانه جهت پاکسازي حزب وحدت ازطرف اداره کابل چه دلیلي میتوانست داشته باشد ؟

به آن شخصیت هاي جهادي که درطول جهاد خوش درخشیدندوبازهم نوري ازایمان درقلب شان وجودداشته باشد خود خوب میدانندکه نمرود ها ، قارون هاوبلعم باعورهاباهمه قدرت وثروت وشوکت شان بمرگ خداوندي حاضرشده و خشن ترین دکتاتورهاي تاریخ نیز محکوم به زوال بوده وپیمبران الهي نیز ازین جهان خاکي رخت بربسته اند .

صاحب ایمان راشایسته آنست که درین امتحان بزرگ خداوندي صف خودراازمنافقان وریاکاران ومعامله گران خونهاي شهداء جدانموده ودرین مقطع حساس ازتاریخ انقلاب رسالت اسلامي وانقلابي خودرادرك نموده وباهشیاري وصداقت درراه بانجام رساندن تعهداتي درراه پیروزي نهائي انقلاب هرآنچه

ص(۳)

اسلام په نړۍ کی دطاغوتی استکباردسترگواغزی

مجیب

اوس چي پخواني شوروي اتحاد له منځه تللي اوپرځاي یې ناسته روسیه یواځي دا نه چي دغرب سره تریخني نشي کولاي بلکه په خپله ترډوغوږونوپوري دامریکاترپورلاندي راغلي اواوس په ملي اوبین المللي مسایلوکي دامریکادامرمتابعت کوي .

غرب اوس په نړي کي دخپلي پراختیاغوښتني په وړاندي یواځني خنداسلام اوپه ځانگړي توگه په اسلامي هیوادونوکي اسلام پاله ولي اواسلامي نهضتونه بولي . په ریښتیاچي نن په نړي والي وگړکي داسلامي نهضتونویوته بل داسي ځواك نشته چي دکفري استکباردکرغیړنویشري ضدعمالوپرښندوالي جرئت ولري .

کفري استکباراوس په ډاگه وایي چي یواځني دښمن زموږپه مقابل کي اسلامي نهضتونه اواسلامي هیوادونه دي اوپه هرترتیب چي وي باید اسلامي هیوادونه اواسلامي نهضتونه وتکول شي .

همدالامل دي چي کفري بلاك . اسلامي ملکونه په رازوازپلمونهدیدوي دبیلگي په توگه غرب، زموږگاونډي هیوادپاکستان چي داسلامي هیوادونوپه کتارکي څه ناڅه دنظامي ځواك څښتن دي دڅوکلونوراهیسي هغه په دي تورن کړي چي اتومي بم یې جوړکړي او څومدي پلمه له مخکي نه پلورل شوي هغه شپېته الف ۱٦ ډوله جنگي الوتکي تري نه سپني کړي چي قیمت یې لاپخواترلاسه کړیدي نه الوتکي ورې کوي اونه ورته قیمت لي

حال داچي دپاکستان په گاونډکي هندوستان په خپله اعتراف کوي چي اتومي بم لري خوغربي استکبارهغه ته هیڅ هم نه وایي همداراز اسرائیلوته چي اتومي بم لري نه یوازي داچي مرسته وروسره کوي بلکي په شاني هم ټپوي .

همدارازیه لیبیاباندي یې په دي خاطربین المللي تعزیرات لگولي چي هغه دوه تنه لیبیایان چي امریکایانو یې کال ۱۹۸۸ کي دسکاتلیند جزیري دپاسه دپان امریکن مسافر وړونکي الوتکي دانفجاراتهام وریاندي لگوي امریکائه دمحاکمي پوخاطرنه حواله کوي په عراق باندي یې دخلیج دجگړي وروسته په دي خاطربین المللي تعزیرات اواقتصادي محاصره لگولي چي باید دعراق ټولي دریي وسلي تباه شي که نه نوعراق به بیایه کویټ حمله وکړي. دسوډان دولت په دي خاطرچي حکومت داسلامي نهضت په لاس کي ده په راز راز پلمونهدیدوي همداشان په دي وروستیوکي یې دایران اسلامي جمهوریت هم ترخپل تهدیدلاندي نیولي غواړي چي پرهغه هیوادهم بین المللي تعزیرات ولگوي .

زموږپه هیوادکي داکومه کورني جگړه چي ددري کلونوراهیسي روانه ده یواځي لامل یې داده چي غرب نه غواړي په افغانستان کي بوسوچه اسلامي نظام رامینڅته شي،

گروږچي دغرب په ایاواشاره زموږ په هیوادکي راز راز فتني راولاړیږي غرب غواړي چي په دغوفتنوسره له یوي خوازموږپه هیواد کي داسلامي نظام دجوړیدو مخنیوي وکړي اوله بل لوري په نړي واله سطحه اسلام اوجهادبدنام کړي اوزموږ دجهادته نړي والوته داسي تاثر ورکړي چي گواکي دجهاداوداسلامي نهضتونودادغاز انجام دادي چي تاسویې نن په افغانستان کي گوري .

غربي استکبارهڅه کوي چي مجاهدین په خپلوکي متفق نشي اویوډبل په مقابل وجنگیږي ترڅوغرب ته دافرصت په لاس ورشي چي خپل تالي ځني په افغانستان کي حاکم کړي . دیوه کال نه زیاته موده وشوه چي دملگروملتوځواکمحمودمستیري دتونس دبهرنیوچارو پخواني وزیردافغانستان لانجي داداري په خاطرگومارل شوي خوداځه دپاسه یوه کال په اوږدوکي کومه رغنده پلانونه چي دافغانستان دلانجي دواري په خاطردحزب اسلامي اوځني نورو زره سوانده حلقوځوا هغه ته وړاندي شوي چي په واقعیت سره زموږدغمیزي حل په هغه وړاندیزوکي نغښتی و محمودمستیري داټول ناڅبدلي نیولي اوپه عوض یې داسي ناکامه پلانونه راوړاندي کړي چي بیایه سره لاره کي په جبهه پرټ [illegible]

[illegible]

همداسي بوکم پلان کې کوي دابوند په دي خاطرچي اصلاً منکري منتونه دغرب په اشاره نه غواړي چي زموږ دهیواد غمیزه حل شي بلکه هدف یې داوي چي دالانجه اوږده شي اومجاهدین نورهم بدنام شي ترڅو چي بیا غربي استکبار په آساني سره وشي کولاي دملگروملتواوپادکومي بلي لاري دخپلي خوښي حکومت په افغانستان کي رامنځته کړي اوپه دي ترتیب کومه ویره چي زموږپه هیواد کي داسلامي حکومت له قیام نه لري هغه ویره منتفي شي . نوپه داسي حالت کي په خپل سرسترگوگورو چي غربي استکبارهڅه کوي زموږدجهاد گټلي افتخارات زموږدبي اتفاقیو اوجگړوله امله دخپلوتالي ځیوغربیانوپه ځولي کي وغورځوي. څه باید وکړو دایه ټولو مجاهدینواودمجاهدینوپه رهبرانو ده چي پرینږدي ددوي گټلي افتخارات دپردیو لاسپوڅو په ځولي کي وغورځیږي اوزموږ دیونیم ملیون شهیدانو آرمان نیمگړي پاتي شي .

کما آنکه من نماز میخوانم، برای استقراریك حکومت اسلامی مبارزه می کنم

تذکر

قبل از ظهر روزچارشنبه برادر حکمتیار پیرامون اوضاع جاري کشور به سوالات جمعي از خبرنگاران داخلي وخارجي پاسخ گفتند که اینك قسمتي از آنرا خدمت خوانندگان گرامي تقدیم میداریم

س : لطف نموده پروگرام سیاسي ونظامي حزب اسلامي را درآینده نزدیك تشریح کنید؟ وهمچنان آیاشمامیخواهید منحیث یك قائدملي درآینده افغانستان تبارزنمایید ؟

ج : بسم الله الرحمن الرحیم ، مابعدازانخلاء، قوت هاي حزب از چهارآسیاب بااستقراربرخي ازاین قوت ها درسروبي وآغازجنگ بین این دوطرف، دراطراف کابل وکشانیدن آن بطرف هرات، تصمیم گرفتیم حزب اسلامي ومتحدین حزب اسلامي براي مدتي حالت انتظارداشته باشیم . به این معني که دردرگیري هاشرکت نکنیم ومنتظرانکشافات تازه باشیم ،تادرروشنایي این انکشافات تازه مابراي اداي نقش خود وبراي بیرون کشیدن کشورخودازاین بحران وبالآخره براي خاتمه جنگ واستقراریك حکومت اسلامي تصمیم مناسب اتخاذ کنیم .

پیش ازوقت است که مادررابطه باتصمیم آینده حزب ومتحدینش چیزي بگوئیم من شخصاً میخواهم مسئولیت ایماني خودراکه دربرابر خدا(ج) ومردم خوددارم، اداکنم . باکي ندارد که به حیث یك فرد، یك مجاهدعادي ویابه عنوان مسئول یك حزب ، به هرصورتي من مثلي که نمازمیخوانم میخواهم درراه خدا(ج) براي تشکیل یك حکومت اسلامي مبارزه کنم سرنوشت آینده من به حزب وملت مربوط است که درباره نقش من چه تصمیم میگیرد .

مادرداخل حزب هم معتقدبه برگزاري انتخابات هستیم وهم درمجموع کشور به انتخابات تاکیدداریم .

س : درمورد انتخابات وموقف رباني موقف شماچطوراست؟ درماه دسمبرمیعادیکاي وي درقدرت پوره شدآیاحالاشما آنهاراشرعي میخوانید؟

ج :شمابگوئیدکه ریاست جمهوري وي قانوني است یانه؟

س : چون مراکزتولیدبرق دراختیارنیروهاي حزب اسلامي است . آیا شمااجازه میدهیدکه جریان برق کابل ازسرگرفته شود ؟

ج : ازطرف حزب اسلامي هیچ نوع پابندي درین رابطه وجودندارد که برق به کابل انتقال یابد،معاش مامورین هرسه بندبرق ازمدتهایه اینطرف ازطریق وزارت آب وبرق اجرامیشود تقریباً همیشه به همین شکل بوده ومابه وزارت آب وبرق گفتیم که هرلحظه ني میخواهید برق رابه کابل انتقال بدهید،ازطرف ما مانعي وجودندارد . درگذشته هم برق ازطرف ماقطع نشده ، دراثر جنگ برق قطع شده بود ومامدت ها قبل درپایان جنگ گفته بودیم هرلحظه ني که وزارت آب وبرق قادرباشد میتواند جریان برق رابکابل فعال سازد .

س : آیاشما ازطریق شاهراه جلال آباد - کابل به کاروان هاي امدادي موسسات خیریه اجازه عبوربرکابل میدهید گفته مي شودکه بعضي ازموترهادرین مسیراختطاف مي شود ؟

ج : موسسات خیریه هیچ اشکالي درین رابطه ندارند، ازطرف حزب اسلامي مانعي دربرابر عبور کاروان هاي حامل مواد ضروري موسسات خیریه به کابل وجود ندارد وتاجائیکه براي مامقدور است تلاش میکنیم امنیت این راه راتأمین کنیم . تاهنوز شکایتي هم درین رابطه به مانرسیده است . اختطاف موترها درهمه جامسئله عام است ولي اگردرساحه تحت کنترول نیروهاي حزب اسلامي چنین واقع شود، مامتعهد هستیم که این وسایط رادوباره دریافت نموده به مالکش مستردکنیم . شکایاتي که ازبرخي موسسات براي مارسیده جریانش چنین است که بعضي وسایط ازمدت هایه این طرف یعني یك سال ودوسال قبل اختطاف شده لاکن به اثرتلاش مایك تعداد آن دوباره دریافت و به مالکین آن مسترد شده و اداره امنیت حزب اسلامي دریي دریافت بقیه آن میباشد .

درشرایطي که دردنیاي دیگر موتررئیس جمهور ووسایط وزرات داخله اختطاف میشود باتوجه به شرایط بحراني کشورمااختطاف یکان موتر موسسات خیریه درشاهراه کابل - جلال آباد امرعادي است .

س : چه تدابیري براي تأمین امنیت شاهراه جلال آباد - کابل اتخاذ نموده اید ؟

هر هیئت صلح مکلف است که قبل ازهمه بیطرفي خود را ابراز واداره کابل راغیرقانوني اعلان نماید

ج : ماهمه پوسته هاي مسیرسرك جلال آباد - کابل راازتنگي ماهي پر تاالخیر تنگي ابریشم وپل استحکام برداشته ایم ، پوسته هاي قوماندان هاي مستقل همه برداشته شده به این خاطرفعلاً درآنجامشکلي ازاین ناحیه وجودندارد .

س : گفته مي شود که افراد شما درخط اول جنگ درمیدان شهر باطالبان مي جنگند. این مسأله حقیقت دارد ؟

ج : قوت هاي حزب اسلامي درخط اول میدان شهرعلیه طالبان باعلیه اداره ائتلافي مستقرنیستند . اگر افراد واشخاص درین دوطرف قرارداشته باشند این کارشخصي آنها است نه دستورحزب .

س : نظرشما درمورد پروگرام هاي صلح ملل متحد چیست خصوصاً که مستیري اخیراً غرض ارائه راپورکارش به سرمنشي ملل متحد به نیویارك رفته است ؟

ج : این یك تلاش ناکام بوده ومسئله رابیشتر پیچیده ساخت، تشدید این جنگ ها هم یکي ازعوامل اش پروسه صلح جناب محمودمستیري بوده، فعلاً افغان هاامیدي به حل بحران افغانستان ازطریق تلاش هاي محمودمستیري ندارند . طرح ملل متحد غیرعملي ومجهول است . واقعیت هادرآن رعایت نشده ، اشتباه افغان ها اینست که محمودمستیري فقط خواسته که ازناکامي خود به نیویارك راپوربدهد وسلسل اعلان کند که یك هفته بعد قدرت انتقال میشود، دو هفته بعد، یك ماه بعد تر، یك ماه بعدتر، اول مارچ واول اپریل، این وعده ها فقط به این خاطربوده، که آنهابه ناکامي خود اعتراف نکنند ویك نوع امیدواري ایجاد کنند. ملل متحد نه تنها درافغانستان بلکه درهمه قضایاي دنیا ناکام بوده مگردرافغانستان ناکام تراست .

س : به نظرشماراه حل قضیه افغانستان چیست ؟

ج : به نظرماراه حل بحران افغانستان این است که نخست ازطریق تفاهم بین همه جناح هاي مطرح یك حکومت مؤقت تشکیل شود، حکومت غیرحزبي مشتمل برشخصیت هاي قابل قبول براي همه جناح ها، ازافراد خوب، باسابقه جهادي. انتقال قدرت به این حکومت ، آتش بس عمومي، تأمین امنیت کابل توسط قوه ائیکه این حکومت رامیسازد وانسحاب همه قطعات مسلح ازکابل وبقیه شهرهاوبعد برگزاري انتخابات ، هرشوراي که به عنوان نماینده و ممثل ملت تشکیل میشود باید شوراي منتخب باشد درغیرآن هرشوراي که ازطریق انتخابات تشکیل نشود فقط یك فریب خواهدبود.

تشکیل یك حکومت موقت ازطریق یك شورااوآن هم به عنوان شوراي ممثل ملت بدون انتخابات قضیه راپیچیده ترمیکند . تشکیل شوراي ممثل ملت فقط ازطریق انتخابات ممکن است نه از طریق دیگر .

به محمودمستیري لستي افرادي ازاروپا وامریکا داده شده بود وبه اوتاکید شده بود که باید آنهاحکومت آینده رابسازد . دلچسپي بیشتر اوفقط بااین لست بوده نه باحل بحران افغانستان.

دلچسپي محمود مستیري بجاي حل قضیه افغانستان این بود تاازلیست" افرادیکه در اروپا وامریکابه او داده شده بود ، حکومت تشکیل بدهد

س ! محترم انجنیرصاحب همان قسمیکه همه درجریان هستنداداره کابل بعدازتحولات اخیروتخلیه نیروهاي حزب اسلامي ازمناطق مربوطه لوگروچهارآسیاب ،اطمینان داده بودندکه بالاي نیروهاي حزب اسلامي حمله نمیکنند ولي اخیراً آنهابه منطقه تیزین وخاك جبار حمله نمودندوبرخوردهاي صورت گرفت، هرچندکه آنهادوباره ازمنطقه رانده شده اندولي باآنهم این سوال مطرح میشودکه آنهاباوجوداطمینان هاي قبلي روي چه انگیزه بالاي مواضع حزب اسلامي حمله کردند،تعبیرشماازاین عمل اداره کابل چیست ؟

ج : متاسفانه که تاحال همه قول وقرارآنهابه همین شکل است، آنهابه هیچ یك ازقول وقرارهاي خود استوارنبوده اند .

اگرتعهداتي داشتند بنابرفشاربوده ومجردي که فشارزائل شده ،آنهادوباره مثل سابق عمل کرده اند . قبل ازین جنگ آنها مکررباماتماس گرفتند که ما پس ازین علیه حزب اسلامي درگیري نداریم . تبلیغات راعلیه حزب اسلامي متوقف میسازیم . تبلیغات شان هم متوقف نشد بالاخره به تیزین حمله کردند . درین حمله قوماندان هاي سیاف رول بیشتررا داشتند. مامطلع بودیم که اداره کابل مقداري ازاسلحه ،تانك B،ام بیست ویك را دراختیار آنهاقراردادند تابه تیزین تعرض نمایند. اگرچه حمله آنهادوباره عقب زده شده ماندانستیم درین شرایط که اوضاع به نفع آنهانیست ،باآنهم چرا مرتکب این اشتباه شدند .

س : شنیده میشودکه شوراي جهادي مشرقي به خاطرحل بحران افغانستان دست به یك سلسله فعالیت هاي اصلاحي زده وهیئت هاي رابه جانب قندهارنزدطالبان ویکابل نزد استادرباني اعزام نموده اند آیا حزب اسلامي درجریان اعزام این هیئت ها بوده یانه واگربوده جریان ازچه قراراست ؟

ج : طبعي است که مادرجریان هستیم . هیئت شوراي مشرقي نزدماهم آمده بود، آنهامیخواهند به عنوان هیئت صلح عمل کنند . ماگفتیم که تقاضاي مصلح شدن اینست که باید جرئت مقاطعه باهمه اطراف را هم داشته باشید وهرکه به صلح تن نداد بغاوت میکرد وباعث جنگ مي شد ،باآنهاباید جرئت تصادم راهم داشته باشید .

اگرشوراي مشرقي میخواهدبه عنوان یك هیئت صلح عمل کند، نخست باید مقاطعه خودرا بااداره غیرقانوني کابل اعلان کند. اگرماکدام اداره قانوني رادرافغانستان سراغ داریم درآن صورت لزومي ندارد که مابه عنوان هیئت صلح ازیك اداره قانوني ومشروع دفاع [illegible] این معني است که دوطرف درگیربرد مدنیل قبول نیست . اداره موجود درکابل غیرقانوني است و مامیخواهیم یك اداره قانوني درکابل تشکیل شود ودرین صورت مابايد اول بي طرفي خودرا تثبیت کنیم . تقاضاي بي طرفي این است که بااداره غیرقانوني موجود درکابل مقاطعه اعلان نمائیم سپس بايد اعلان کنیم که هرطرفي که حق به جانب است ماازآن دفاع وتائید میکنیم . هرکه باپلان صلح مخالفت کند ویه صلح تن ندهد ، باعث جنگ شود، بحکم وجیبه ایماني بااومیجنگیم . این رابايد باالفاظ صریح اعلان کنیم . درصورتیکه شوراي جهادي مشرقي این دومطلب را اعلان نماید ماحاضریم صلاحیت تشکیل حکومت موقت هم به همین شوراي مشرقي سپرده شود . امنیت کابل هم توسط این هیئت صلح تامین شود بعد موضوع برگزاري انتخابات ومراجعه به آرا، مردم توسط همین هیئت صلح ترتیبات لازم براي آن گرفته شود .

مادرین رابطه صحبت هاي باهیئت صلح مشرقي داشتیم . اینهافعلاً هیئتي رابه قندهارفرستادند، تصمیم دارند هیئتي به کابل هم بفرستند . ببینیم که آنهاازآنطرف هاباخود چه جوابي مي آورند

س : اخیراً اطلاع یافتیم که پیرسیداحمد گیلاني وشیخ آصف محسني بخاطرحل بحران دست به یك سلسله فعالیت هاي زده اند وآنها باهمه اطراف خصوصاً باجنابعالي دیدارهاي داشتند میخواهم درین رابطه اندکي توضیح بفرمائید ؟

ج : من باآقاي محسني ملاقاتي نداشتیم وگمان نمي کنم که او به عنوان مصلح عمل کند . درعمل میبینیم که حرکت اسلامي تقریباً باتمام توان خود درپهلوي اداره کابل قراردارد . هرچه حرکت اسلامي [illegible] درپهلوي اداره ائتلافي است.

تاجائیکه سوال به پیرصاحب سیداحمدگیلاني مربوط است آنهامیخواستند درقضیه وساطت کنند، رهبران باهم بنشینند برسر یك حکومت توافق کنند تااین بحران جاري خاتمه بیابد ،مابه ایشان اطمینان دادیم که ازجانب ماهیچ مانعي درین رابطه نیست . ماماننذگذشته به تعهد ات گذشته خود استوارهستیم وحالا هم برنفسي که به مصلحت ملت وبخاطرختم جنگ اتخاذ شود، ماازآن استقبال مي کنیم

ادامه دارد

دجهاد د اتلانو یاد

شهید استاد عبدالعلیم "صیام"

روحش شاد ویادش گرامي باد.

برادرمجاهد استادعبدالعلیم "صیام" فرزند حاجي عبدالحکیم درسال ۱۳۳٤ در خانواده یي متدین واقع درد امنه کوه خواجه صفاي شهرکابل دیده بدنیا گشود، موصوف در اثر فعالیت هاي جهادي درسال ۱۳٦۰ به زندان کشانیده شد وبعداز سپري نمودن سه سال حبس دوباره به فعالیت هاي خویش درحوزه مرکزکابل ادامه داد ،بالآخره این مجاهد در سال ۱۳۷۲ به کاروان شهدا پیوست .

که په شینډنډکی

چي دسولي له پاره په یوه لاره توافق وکړي ځکه چي داکار نه زه کولاي شم نه یي دوي کولاي شي ، او نه یل څوك په یوازي ځان داکار هیڅوك نشي ترسره کولاي ،اوموږ ټول باید یو ځاي خپل لاسونه سره یوکړو او په هیواد کي د سولي دراوستو له پاره کار وکړو ترڅو په هیواد کي امن راشي .

ده ددي پوښتني په ځواب کي چي ستاسو قوماندانان په شینډنډ کي ولي داسمعیل خان په څنګ کي ولاړ دي او دطالبانو په خلاف جګړه کوي ، وویل زه پدي خبرنه یم که داکار شوي وي نو دا زما په امر ندي شوي .

ده دافغانستان دستونزي په حل کي دملګرو ملتونو درول په باب وویل ما چي کوم کار پیل کړي دادملګروملتونو له کارسره ، کوم مخالفت نلري بلکي دا دملګروملتونو دهلو ځلو سره مرسته ده اوموږ له اول نه هم دملګرو ملتونو د پلانونو ملاتړکړي . او اوس هم موږ دملګرو ملتونو پلانونو ته لاره هواره وو ترڅوددي ناکامه نشي .

ده له رباني نه دقدرت دانتقال او په افغانستان کي دانتخاباتو په باب دیوي پوښتني په ځواب کي وویل : ما چي له رباني سره تر اوسه کومي خبري کړي ده داسي خبره نده کړي چي دي به قدرت نه انتقالوي.

محترم پیر ګیلاني ددي پوښتني په ځواب چي اوس په افغانستان کي دري مهم طاقتونه دي لکه همآهنګي عالي شورا دکابل اداره او طالبان تاسو له کومو ډلو سره تړدي یاست وویل موږ غواړو چي له ټولو سره ښي اړیکي ولرو ځکه چي موږ دسولي غوښتونکي یاوموږ باید ټولو سره ښي اړیکي ولرو اوهرڅوك چي له موږ سره دسولي په پلان کي مرسته کوي موږ له هغي سره تړدي یو.

آمادگی مشروط ...

تاطرح سازمان ملل رابراي تشکیل یك دولت مؤقت بپذیرد .

وي افزود : اگرگروه طالبان طرح هاي خودبراي افغانستان راروشن سازد وسیاست هاي اسلامي معتدلي راقبول کند، چانس خوبي براي پیوستن شان باسائرگروه هاوجود دارد

وي ازجامعه بین المللي خواست تاروابط دیپلوماتیکش رابااداره کابل قطع کند وسازمان ملل متحد تهدیدي راکه چندي قبل براداره کابل کرده بود باید همین حالا عملي شود.

حضرت صبغت الله مجددي گفت : شوراي عالي هماهنگي انقلاب اسلامي افغانستان امکانات تعاون وهمکاري راهمراه طالبان دارد، به شرط اینکه طالبان شرایط ماراقبول کنند واهداف وپروگرام آینده شان رامعلوم سازند .

درین صورت امکان دارد که ماباهمدیگر همکاري کنیم وبراي سقوط اداره کابل وتشکیل حکومت موقت جدید اقدام نمائیم .

ماازآنهاخواهش داریم که قبلاً هم گفته شد، کسانیکه مرتکب قتل استاد مزاري شده اند باید محاکمه گردند .

حضرت مجددي دررابطه بافعالیت هاي محمودمستیري گفت : ماقبلاً موافق خودرا دررابطه حل قضیه به محمود مستیري بیان کرده بودیم که بدون استعفاي رباني مشکل افغانستان حل نمي شود ولي اینهارالغلط فهمانده وحالاهم مابراي آنهاگفتیم که کاري را که فعلاً ملل متحد درپیش گرفته وتهدید کرده حکومت کابل را که شماگرقدرت راانتقال نمیکنید ماعلایق خودرا باشماقطع میسازیم. این خودیك کار بسیارمعقول است ویك فشارخوب سیاسي است که بالاي حکومت نام نهاد کابل بیاید، به شرط اینکه آنراعملي کنند .

وي درپاسخ به این سوال که سازمان طرحي رادنبال میکند مبني برانتخاب دونماینده ازهرولایت افغانستان ودرکنارآن معرفي تعدادي ازاعضاءشخصیت هاي فرماندهان برجسته افغانستان، آیاشمابااین طرح جدیدسازمان ملل موافق هستید یاخیر ؟ اظهارداشت : مابه این طرح آنهاملاحظاتي داریم وملاحظات راراساً براي شان نوشته کردیم که این شکلي که آنهامیگویندقابل تطبیق نیست . مامیگوییم که ازتمام مناطق افغانستان نماینده هاباید به شکلیکه تناسب نفوس درنظرگرفته شود .

حضرت مجددي درپاسخ به این سوال که سازمان ملل پیشنهاد کرده که یك تعداد ازاعضاي شورارا خودش معرفي کند، آیاباآین موافق هستید، گفت : اگر سازمان ملل هم معرفي کندباکي ندارد به شرط اینکه موافقه اکثریت تنظیم هاهمراه وي باشد .

هیئت ناظر سازمان ملل واردتالقان شد

دوشنبه ۳ حمل .

تاجکستان آزاد رادیوي مخالفان حکومت رحمانوف گزارش داد که ،هیئتي ازناظران سازمان ملل متحد ازتالقان مرکز ولایت تخار وشمال افغانستان دیدار نمود .

به گزارش این رادیو،هیئت ناظر سازمان ملل متحد همچنین درباره بمباران وحشیانه طیارات روسیه برین منطقه تحقیق خواهد کرد.

په افغانستان کي دسعودي عربستان سفیر له محترم مولوي صاحب (خالص) سره وکتل

جلال اباد د وري ۲۹ مه .

په افغانستان کي دسعودي عربستان سفیر اودافغانستان په چاروکي دهغه هیواد ځانګړي استازي محترم سلیمان ورمه ورځ دافغانستان داسلامي حزب دمشر محترم مولوي محمد یونس خالص سره وکتل اودرواتو حالاتو په اړه یي ورسره خبري وکړي .

دسرمقالي پاتي برخه

دي، افغانستان دټولو افغانانوګډ کوردي اوهرڅوك حق لري چي په افغانستان کي دیوشرعي اواسلامي حکومت دجوړولو له پاره ونډه واخلي، هیڅ یوګوند ددي حق نلري چي هغه یوازي خپل ځان دافغانستان وارث وبولي اونور له نظره وغورځوي، دافغانستان پایتخت کابل ښار دسیلاب له خولي چاندي ویستلي چي ورایي دازموږذاتي اوشخصي ملکیت دي اونه یوازي دپایتخت په نیڅګولو دافغانستان مشکلات حل کیداي شي، که دافغانستان زړه (کابل) دیوتنظیم په لاس کي دي نونور ولایتونه ني چي دسرلاس اوپښي حیثیت لري دنوروتنظیمونو په لاس کي دي، که هرتنظیم دخپلوخپلوځایونو دمحکمولواودبل دختمولو په لټه کي شي نومعني ني داشوه چي دافغانستان ټولي سیمي داور اوباروتوپه لمبوکي سوځیږي اوپخپل لاس ني ورانوي، ددیر کلوراهیسي جنګونودا ثابته کړه چي خپلمنځي جګړي دافغانستان دمسلمان ملت دتباهي اوهلاکت نه پرته بل هیڅ نتیجه نلري اوملت لدي بي هدفه جنګ نه ډیرزیات ستومانه شوي ملت دجهادي مشرانواوخصوصاً دکابل غیرقانوني اداري واکدارانوڅخه هره شیبه داهیله کوي چي نورافغانستان خپل شخصي ملکیت ونه ګڼي دجاه طلبي اوقدرت غوښتني خواهش دي له زړه نه وباسي، دتنظیم پرستي اوډله پرستي بوت دي مات کړي اوپرځاي دټول افغانستان دښیګڼي او فلاح له پاره خپل توان اواستعداد وقف کړي، دسولي دهښتونوغوښتني دي ومني اوپه هیوادکي دامن اوسلام استحکام اودورورګلوي دفضا دقائمولو له پاره خپل څښتوالي وښاندي ترڅویوطرف ته دافغانستان دمجاهدواوشهیدپال ملت آرمانونه پوره شي اوبل طرف ته دجهادي مشرانو هغه مسئولیت اداشي چي دالله دین اودملت په وړاندي پرغاړه لري، لوي الله دي دسولي دغه کاروان سرلوړي اوسرفرازه راوګرځوي . (آمین)

باید دغویی د اوومی

ده وویل ملګرو ملتونو ډیرفني کسان کابل ته استولي چي ډیر ژر دغه سیمه دمینونو اوبمونو څخه پاکه کړي .

ده وویل هغه خلکو ته چي داسي سیمو ته ځي چي ډیر زیان ور رسیدلي دي او یا بیخي ویجاړي شوي دي باید ډیر احتیاط وکړي اودسیمي دخلکو اودملګروملتونو د مینونو دپاکولو دکارکوونکو مشورو ته غوږونیسي.

باربر وویل دمین دپاکولو اودمینونو په خطرونو باندي دخلکو دخبرولو له پاره کوښښونه جاري دي.

دافغانستان سره صلیب ډیرکسان روزلي دي هغوي مکتبونو اوکلنیکونو ته ورځي اوخلك خبر وي چي څه وکړي.چي ورته زیان ونه رسیږي .

مارتین باربر وویل دمینونو دپاکولو اوشنډولو له پاره تقریباً (۳۰۰۰) افغانان روزل شوي چي ددي جملي نه (۲۰۰۰) کسه یوازي په کابل کي کارکوي.

ده وویل چي ملګري ملتونه دټولو هغوقوماندانانو ، حزبونو اوټولو ته چي دافغانستان بیل بیل ځایونه یي کنترول کي دي د غوايي د (۷) مي نیټي څخه اوربند وکړي ترڅو ملګري ملتونه وکړاي شي چي دواکسین دوهمه دوره پیل کړي ده وویل سره له دي چي دکابل په بازار کي خوراکي مواد ډیر "" اوزرخونه یي هم دیخوا نه ډیرښکته دي خو خلکو پیسي نه لرلي چي هغه پیري واخلي.

باربر وویل زه پدي ډیراندیښمن یم چي د کابل د ښار په ځینو برخو کي په سلو کي په ٤۰ ماشومانو کي دسوه تغذیي علامي لیدل شوي دي او ملګري ملتونه کوښښ کوي چي دغو ماشومانو ته خاص کومکونه ورسوي.

ده وویل چي ملګرو ملتونو دمرسته ورکونکو هیوادونو نه افغانستان ته نورکومك غوښتي

داکبرموسی لخوا

د ۲۳۰۰ کلداروپه ارزښت دکارسامانونه اخستي داموسسه چي دهرکال په اوږدوکي ني ۸۰۰ فارغان ورکوي اوس دافغانستان تقریباً په ۲۸ ولایتونوکي خپل فني کارکونکي لري اوپه جلال آباد ،لغمان اوکنړولایتونوکي ني خپل رسمي پلورنځي بیرته کړي دي. دموږي موسسي دخپلو کارونواوفعالیتونوپه باب دروان کال دوري دمیاشتي په ۲۸ مه نیټه دجلال آباد ښارته څیرمه دسپین غرهوتل په انګرکي یونمایشي پروګرام جوړکړو او په سل ګونو کتونکو ددوي دفعالیتونودلاس نیشانوڅخه کتنه وکړه

دموږي موسسي داپروګرام چي دروان کال دوري دمیاشتي په ۲۸ مه نیټه پیل شوي و دوري دمیاشتي په ۳۰ مه نیټه دیولودرندو مراسموپه ترڅ کي پاي ته ورسید

هیئت دولت تاجکستان

خواهدکرد وعبیدالله اوف به خاطري به ریاست هیئت انتخاب گردیدکه وي ازاشخاص نزدیك به امام علي رحمانوف میباشد ودرمسکونظرات وي [illegible] مطرح ساخته وازآن دفاع خواهدکرد.

خبرمي افزاید که درمذاکرات تهران واسلام آباد هیئت حکومت تاجکستان به ریاست عبدالمجید دستیوف معاون اول رئیس پارلمان تاجکستان ویکي ازشخصیت هاي مهم دولت فعلي پشت میز مذاکرات نشسته بود .

طبق اخباررسیده ازدفتر مطبوعاتي وزارت خارجه تاجکستان قراراست ملاقات مشورتي روزچهارشنبه آغازشود ودرین مذاکرات اساساً مسائل دورچهارم مذاکرات تحت بحث وبررسي قرارخواهد گرفت .

ایران افغاني تجارانو

تجارانو غوښتي دي چي کولاي شي دایران له لاري افغانستان ته تجارت وکړي ایران ژمنه کړي چي پدي لاره کي دافغاني تجارانو سره هرډول مرستي ته تیار دي.

ماموریت مستیری بابن ...

امکانات ووسایل دست داشته شان بخاطر حفظ قدرت جنگیده اند . اکنون چگونه میتوان امیدوار بودکه استاد رباني باطیب خاطر وبدون هیچگونه فشار ، به نفع شوري یا اداره بیطرف ازقدرت دست بردارد؛ درحالیکه اکنون شهرکابل وحومه هاي آنرا تحت کنترول داشته وساحه نفوذش درپایتخت نسبت به یکي دوماه قبل وسعت یافته است.

درشرایط کنوني درسیماي استاد نه تنها نشانه یي از واگذاري قدرت مشاهده نمي شود ، بلکه نسبت به چند هفته قبل برحفظ قدرت تاکید واصرار بیشتر دارد . همین امرموجب شد تاتلاش هاي صلحجویانه مستیري با بنبست مواجه گردد وازصحنه فرارنماید.

طوریکه قبلاً اشاره شد حالا که اداره کابل برمنطقه وسیعتري از کابل مسلط شده اکنون این اداره مي کوشد بقیه تنظیم هاي ذیدخل رابر محور خود بچرخاند، درحالیکه نه تنها نتوانسته به این هدف دست یابد بلکه حرکت انقلاب اسلامي ازهمکاري با این اداره خود داري کرده‌گمان مي رود عنقریب حمایت گروه هاي دیگري رانیز از دست بدهد .

تلاش هاي اداره کابل بخاطر جلب حمایت برخي گروه ها بي نتیجه مانده وعامل عمده آن خود خواهي وانحصار طلبي آنها بوده که موجب نفرت دیگران گردیده است .

دیدار داکترعبدالرحمن با جنرال دوستم وسفر هاي پیهم برنس فتوري وداکترعبدالله به جلال آباد برمحور همین موضوع دور مي زد که تاکنون نتیجه مثمر ازآن عاید اداره کابل نگردیده است .

بهرحال طوریکه تجربه نشان داده دسته بندي هاي سیاسي ونظامي نتوانسته بحران موجود کشور را حل کند . یگانه راه حل بحران کشور را میتوان در تشکیل اداره موقت وبیطرف ویا اداره متشکل از اعضاي تنظیم هاي جهادي بادرنظرداشت نمایندگي متناسب وواگذاري قدرت به آن ،برگزاري انتخابات آزاد تحت اشراف این اداره وسرانجام درتشکیل حکومت منتخب اسلامي جستجو کرد .

یوه رغنده‌اوجوړونکي بدلون ...

ځرګند دي ! روسان څرنګه ترمخ موږچي اشاره ورته کړي ددي څلوري مجاهدوشاه کلمیاشتونو کړل دبیاسرپورته کولو جرئت یي نه درلود، ولي همداتاسي یاستي چي ورسره مالي اونظامي قراردادونه لاسلیکوي اوپه کانتي ترویي ارزښته پیسي درته رالیږي چي داپخپله دبهرني لاسوهني ځرګنده بیلګه ده. همدایي پښتواني پیسي دي چي نن روسانو بیاداجرئت موندلي دافغانستان په دننه کي دهغوي جنګي الوتکي بمباري کوي خودکابل نوم ورکي حکومت ورته ځواب نشي ویلاي ځکه چي دبي توله پیسو دچاپیدوسلسله خاتمه مومي او بیادکابل واکمنان دپاتي کیدونه . همدغه رازدهند حکومت چي کلونه کلونه یي دافغانستان دمجاهدوځواکونودځپلو لپاره دروسانوسره هرراز مستقیمي مرستي کولي نن رباني صیب دهغه سره دومره ټینګه دوستي تړي چي حتي پداسي شرایطوکي چي دتاجکستان اقتصادي وضعه دکمزوري وروستي مرحلي ته رسیدلي ، خوبیاهم دکابل له حکومت سره دشلوجنګي الوتکي دپلورلوموافقه کوي اوبالاخره هغه په اختیارکي ورکوي . آیادي وخت کي دجنګي الوتکواخستل مه سبب اوپرځاي خبره ده . لدي کارڅخه به دابهتره نه وه چي رباني صیب لومړي په خپل هیوادکي آرامي راوستي واي ، دخلکوارمان پرځاي شوي واي، اقتصادته یي وده ورکړي واي. په هیوادکي یي دلوږي اوقحطي جدي خطردفع کړي واي . له هغه وروسته دیریه پښودریدلي اقتصادي حالت دډرلودلو په صورت کي کیداي شواي دا رنګه مناسب کارونه چي اړتیاورته محسوسیږي هم ترسره شوي واي . ولي بدبختانه چي رباني صیب فقط دنوروپه شان دزور ، زر، ټانك اوالوتکو په زورپه ملت ځان تحمیلول غواړي چي داډیرناکامه اوخطرناك عواقب پرمخ کي لري اوپه کیدونکي دي. نموږه داده چي رباني صیب نوریه خپل دریځ کي پریکنده بدلون راولي ځکه نن یوداسي جوړونکي بدلون ته له هرڅه نه زیات ضرورت دي که دي بنیادي بدلون ته دکابل اداره غاړه کیښږدي نوبیا به خپله بهرني مداخلي بندي اوهم دهیوادوالو غوښتني ترسره کیږي . زموږ وروستي آرزوداده چي دخداي (ج) په خاطرنوردامظلوم ملت مه ځوروي بلکي دهغوي دآرامي اسباب برابرکړي کنه دزور ، زر، ټانك اوالوتکو په واسطه حکومت کول به آخران شاء الله دروسانوپه سرنوشت اخته کیږي

شیطان درکمین است

درتوان دارند بکوشند ،فریب شیادان وتوطئه گران رانخورند ودین خودرابدنیا نفروشند واین رانیز میدانیم که براي عقیم ساختن انقلاب ازمسکوتاواشنگتن وازپاریس تاهندوستان بت پرست ، ازارتجاع جهاني تاصهیونیزم وازهمسایگان کینه توز و مغرض ودوروتادین بدنیافروشان مقدس مآب داخلي وملحدین شکست خورده دیروزي باخنجرهاي زهرآلودسینه هاي فرزندان اصیل اسلام را نشانه گرفته اند .

اي مجاهداني که نوري ازایمان درقلب هایتان وجوددارد ، بجرم آنروز هائیکه صادقانه درصف مجاهدین قدم گذاشته ایدمطمئن باشیدکه بعدازعملي شدن توطئه استکبارکه دیگرنیازي بوجودتان نخواهند داشت شمارانیزمثل دهها مبارزومجاهددیگرتصفیه فزیکي خواهند نمود!!!!!؟

وقبل ازآنکه پشیماني نه براي شماونه براي مردم سودي داشته باشد، ازین زرق وبرق واین باصطلاح قدرت کذائي وخیالي دست بکشید وبه فکراسلام، کشورمحبوب ، انقلاب خونبارورآرمان شهداکه زماني شعارشمانیز بودباشید .

بجاي آنکه خواسته وناخواسته درراه تحکیم قدرت جاه طلبان وخائنان به کشوراسلامي خود قدم بردارید وقبل ازآنکه زمینه رابراي قتل عام ستمگران دیروز خود ناآگاهانه مساعد نمائید وقبل ازآنکه حکومت خودکامه ومتحجروقشري ودکتاتوري فاشیستي برمقدرات کشور حاکم گردد که طبعاً درقفاء جنایات احتمالي شان درآینده شمانیزسهیم خواهیدبود !!! کمي بخودآئید،به وجدان مراجعه نموده وازایمان خود مدد بجوئید که هنوزهم فرصت باقیست وراه بازگشت وجود دارد .

شماباید خیلي هشیارترونیزبین ترازآن باشید تاتوسط مارهاي خوش خط وخالیکه درآستین شماجاگرفته اند گزیده شوید واگرچنانچه مسیري راکه درپیش گرفته اید بازهم بهمان جهت بتازید یقیناً این راه به ترکستان میرود وشمارا نیز به سرمنزل مقصود نمیرساند وتاسف مااز این است که دشمنان من وتو، توسط شخص تو،[illegible] آنچه که میخواهند خواهند رسید وتنها نتیجه این بازي شیطاني وبسیار خطرناك [illegible] مسلمان ماخواهدبودوبس

طالبانو دغزنی ...

محسني پلویان په وسلو سمبال کړي اودهغوي پوستي یي دغزني دښار په منځ کي ځاي پرځاي کړي دي

خبرځاي لیکي چي دا تراوسه نده معلومه شوي چي آیا د نوموړو ګوندونو پلویان [illegible] سره یوځاي شوي او یاچي طالبانو په ضد ، هغوي څخه مرسته غوښتي ده

[illegible]

شهادت

ارگان مرکزي حزب اسلامي افغانستان

شماره مسلسل (۹۲۸) پنجشنبه (۳۱) حمل ۱۳۷٤ هـ ش

دخپل دین احکام زده کړو

حج اواحکام ئي

دښځوحج : که څه هم حج په ښځوباندي هم داسي فرض دي لکه چي سړوباندي فرض دي لیکن دښځولپاره داستطاعت په مفهوم کي دتیرشوي اموروئه علاوه داهم شامل دي چي هغوي سره په سفرکي محرم (الکه ورور ، پلار ، ځوی ، خاوند ، تره ، ماما .....) بایدوي ، که داشرط پوره نشي هغوي باندي حج فرض ندي ، البته داشرط په هغه صورت کي دي چي مکي پوري فاصله دري ورځي یاهغه نه زیاته وي ، که له دي نه فاصله کمه وي نوبیادمحرم وجودشرط ندي .

ابوهریره رضي الله عنه روایت کوي چي پیغمبرعلیه السلام وفرمایل دهغه ښځي لپاره چي په خداي اوآخرت باندي ایمان لري جایزندي چي بغیرمحرم نه یوه شپه اوورځ سفروکړي ،دوهم روایت کی یوه شپه اودریم روایت کي دري ورځي اودري شپي راغلي دي (بخاري ،مسلم ، ترمذي ، احمد ، مالك ابن ماجه ، ابن خزیمه)

په بل حدیث کي ، ابن عباس (رض) روایت کوي چي پیغمبرعلیه السلام وفرمایل : هیڅ یوه ښځه باید له محرم پرته سفرونکړي بل حدیث کی راځي یوسړي ، پیغمبرعلیه السلام حضورته حاضرشواوعرض ئي وکړماخپل نوم دفلاني جنګ لپاره ورکړي دي او زما ښځه حج ته روانه ده (یعني زه څه وکړم) پیغمبرعلیه السلام وفرمایل وګرځه اودخپلي ښځي سره د ي حج ته لاړشه (بخاري -مسلم - احمد)

دادجمهوروامامانوچي یکښي امام ابوحنیفه (رح) امام احمد(رح) شامل دي مسلك دي ،البته امام مالك (رح) اوامام شافعي (رح) وایي چي دحج له پاره ښځي سره محرم شرط ندي ، اصل شرط امنیت دي . باید ووایو چي دا اختلاف دحج سفریه باره کي دي اوپه نوره سفرونو کي په اتفاق دټولوفقهاوو اوامامانو ښځولپاره جایزندي چي له محرم پرته ئه کوره ووځي .

فرمان الهي

بگواي مردم ، اگرشماراجع به دین من شك دارید ، پس اعلان مي کنم : معبوداني راکه شمابجزخداعبادت مي کنید ، عبادت نمی کنم ، بلکه همان الله راعبادت مي کنم که شمارامی میراند وبه من دستورداده شده که ازمومنان باشم وخویشتن راکاملاً برتوحیدخالص استوارنمایم وهیچگاه مشرك نشوم

(یونس - ١٠٤)

ارشادنبوي

ابوهریره (رض) روایت مي کند که پیامبرعلیه السلام فرمود : قرآن حکیم حاوی پنج مطلب است : حلال ، حرام ، مُحکم ،متشابه وامثال .

پس حلال قرآن را حلال دانید ، حرامش راحرام دانید ، به مُحکم آن عمل کنید ،به متشابه آن ایمان داشته باشید وازامثال آن عبرت حاصل کنید . (مشکوة)

اخبارکوتاه جهان

تانسوچیلرصدراعظم ترکیه میگوید که عساکرآنکشور درشمال عراق هدف خودراکه تخریب پایگاه هاي شورشیان کرد بود به دست آورده وخروج شان را ازاین منطقه آغازکرده اند .

***

امریکا په ایران باندي ددوروسي اتومي بټیوداخستالي پلورلو په باب خپل مخالفت یوځل بیا څرګندکړي اوویلي ئي دي چي ایران له دي بټیوڅخه په خپل اتومي پروګرام کي کاراخلي .

***

اسرائیلو ددریو فلسطیني مبارزینوترشهیدولو وروسته په لویدیزه غاړه دهیبرون په ښارکي خپل امنیتي تابیرټینګ کړل .

***

امریکابار دیگر ازعراق خواسته است که دوامریکائي توقیف شده رابلادرنگ آزاد سازد .

وزارت خارجه امریکاگفته است که دیپلومات هاي پولندي که ازمنافع امریکا نمایندگي میکنند پیامي رابه مامورین عراقي تسلیم داده اند که درآن درباره وضع صحي این دوامریکائي ابرازنگراني شده است .

***

مامورین ملل متحد درلایبریاگزارش داده اندکه ٦٢ زن وطفل دریك قریه جنوبي نزدیك شهربندري بکانون بطوردسته جمعي به قتل رسیده اند .

***

اقبال مسیح پسر ١٢ ساله پاکستاني که درمبارزه علیه کارشاقه اطفال مورد تمجید بین المللي قرارگرفته بود ، توسط اشخاص مسلح ناشناس روزیك شنبه درلاهور کشته شده است .

***

دپولینډګدانس په ښارکي دیوه بم دچاودني له امله (٢) کسه مړه اولس نورټپیان شول دپولیسو ویلي چي داچاودنه داشوګني په یوه لس پوړیزه ودانۍ کي شوي ده .

***

په بوسنیا کي دصربانومشرګوابش کړي که چیري ژوتړزره اوربند پلی نشي نوده قواوي به په حکومتي قواوحملي له سره پیل کړي .

***

براثربرخوردیك زرهپوش اردوي روسیه بامابین در٤٠ کیلومتري غرب گروژني ٢ عسکرروسي کشته وپنج تن دیگرمجروح گردیدند.

***

روسیه میگوید مسکونمیتوانداستفاده ازقوا رابراي حفاظت ازحقوق روسي نژادان درجمهوریت هاي اتحادشوروي سابق ردکند زیراموقف روسي زبانان در اکثر کشورها رضایت بخش نیست .

***

نمایندگان اداره خودمختارفلسطین و گروه مبارز اسلامي حماس درباریکه غزه بخاطررفع تشنجات موجودمیان طرفین به مذاکره نشستند .

هواداران اداره کابل بخاطر جلوگیري ازافشاي جنایات خود مانع فلمبرداری وعکاسی مناطق مخروبه کابل می شوند

کابل - ٢٩ حمل :

اداره کابل خبر نگاران خارجي را از فلمبرداري وعکاسي مخروبه هاي ناشي از جنگ تحمیلي سه ساله درشهر کابل باز میدارند.

گزارشگر روزنامه شهادت از شهر کابل گزارش میدهد: بعد از آنکه گروه طالبان درمقابل نیروهاي اداره کابل به شکست مواجه شد واداره کابل برشهر مسلط گردید ، درین اواخر یکتعداد خبر نگاران خارجي به شهرکابل رفته ومیخواستند ازمناطقي که طي سه سال گذشته تحت کنترول شوراي عالي هماهنگي بوده وبه اثر جنگ هاي تحمیلي وبمباران وراکت باران بي رحمانه اداره کابل به مخروبه مبدل شده فلمبرداري وعکاسي نمایند، نیروهاي اداره کابل به خاطر آنکه جنایات شان به جهانیان برملا نگردد ، مانع فلمبرداري وعکاسي آنها شده ،خبرنگاران را باتهدید سلاح از منطقه خارج ساختند.

اداره کابل از سه سال به اینطرف غوغایي برپانموده بود که گویا مخالفین آن خصوصاً حزب اسلامي شهرکابل را راکت باران وویران نموده است ، در حالیکه خبرنگاران خارجي اکنون دریافتند که مناطق تحت کنترول شوراي هماهنگي به اثر راکت باران نیروهاي اداره کابل به مخروبه تبدیل شده ، درحالیکه مناطق تحت کنترول خودشان آباد است .

خبرمیافزاید: روي همین علت اکنون افراد اداره کابل از ورود خبرنگاران به مناطقي که قبلاً تحت کنترول شوراي عالي هماهنگي بود جلوگیري مینمایند.

تاعملکرد وحشیانه آنها رامنعکس نکنند.

دسپین غر هوټل په انګرکي :

داکبرموسسي لخوادري ورځني نمایشي پروګرام پاي ته ورسید

جلال آباد - دوري ٢٩ :

دجلال آباد ښارڅخه دشهادت خبریال خبراکوي چي دبلجیم له خوا داکبرپه نوم موسسه چي په ١٩٨٥ ع کال په پیښور کي تاسیس شوي اوبیا ١٩٩٢ع کال ئي په افغانستان کي داسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته په ننګرهار ،لغمان اوکنړولایتونوکي په خپلو فعالیتونو پیل کړي دتیرو لسوکلونو په اوږدوکي ئي په بیلابیلو(٢٨) (څانګو) کي لکه ،حفظ القرآن ، انجنیري رادیوتلویزیون جوړولو ،دموټرو وانجنونوجوړولو بولټونوجوړولو ، ولډنګ کولو ،نجاري ، چلبي جوړولو ،قالین اوبدلو، خیاطي، ګلدوزي ، ساعت جوړولو صابون جوړولو، کیي کشي ، ویرنګ جوړولو ، موټرورنګولو ،موټرسایکل جوړولو، بایسکل جوړولو، ریکشا جوړولو ، دچوتوله پاره دججکي جوړولو ، لاسي صنایعو ،ټکرجوړولو کي په سلګونو زده کونکي روزلي اوبیلابیلوڅانګوکورسونوپه دوران کي ئي هرزده کونکي ته د ٤٥ کلداروپه اندازه جیب خرڅ ورکوي اوهم دزده کونکو دفراغت په وخت ئي هغوي ته دخپل مسلکي کارټول سامانونه سپارلي دي اوهم ئي دکورسونو استادانوته

(٣)مخ

یک طیاره حامل حجاج لیبیایي واردمکه مکرمه گردید

جده - ٣ حمل :

یك طیاره لیبیایي حامل حجاج آنکشوربامسرپیچي ازممانعت پروازهابه لیبیاوخارج ازآن که ازطرف ملل متحد وضع شده عازم مکه مکرمه گردیده است .

ازیلان این پروازاطلاعي درست نیست ، اماخبرگزاري هاي بین المللي گزارش داده اندکه حکومت مصر درین هفته یك تقاضاي لیبیارابراي استفاده ازفضاي آنکشوررد نمود، اما درکوشش بودکه اجازه ملل متحد رابراي پرواز طیاره هاي حامل حجاج لیبیایي به دست آورد .

خبرحاکیست که شوراي امنیت ملل متحد درسال ١٩٩٢ تعزیرات پروازطیارات برلیبیا وخارج ازآن را وضع نمود تاآنکشور رامجبورسازد که دوتن مظنون به بم گزاري برطیاره خط هوایي امریکاراکه برفرازلاکربی اسکاتلند منفجروسقوط نمود به امریکاتسلیم کند .

گزارش دیگري حاکیست ؛ شب چهارشنبه گزارش دادند که سازمان ملل متحد درخواست مصرراجهت انتقال شش هزار زایر حج بیت الله شریف ازطرابلس به مکه مکرمه تصویب نموده است .

گفته مي شودکه سازمان ملل متحد این درخواست مصررا وقتي تصویب نمود که ساعات قبل یك فروند طیاره لیبیایي به خاطرانتقال پنجاه نفرحجاج این کشور برغم تحریم هاي سازمان ملل متحد طرابلس را به قصد عربستان سعودي ترك نمود

دملي اسلامي محاذ [illegible] :

که په شینډنډکی زماقوماندانان دطالبانو پرخلاف جګړه کوی داکارزما په امر نه دی شوی

دوري دیرشمه

ما دافغانستان د روانو حالاتو په اړه د انجنیرحکمتیار صاحب ، مولوي صاحب خالص جناب حضرت مجددي ، مولوي صاحب محمد نبي محمدي ،او پروفیسورربانی سره خبري کړي او کوښښ کوم چي له مولوي صاحب محمد نبي سره تفصیلي خبري مطرح کړم

داخبري دملي اسلامي محاذ مشر محترم پیرسید احمد ګیلاني دبي بي سي له خبریال سره دیوې مرکي په ترڅ کي وکړي .

محترم پیر ګیلاني وویل مزارشریف ته مي هم خپل زوي سید احمد ګیلاني دخپل ځان د استازي په توګه لیږلي ؤ اوهغه له جنرال عبدالرشید دوستم سره هم په دي هکله خبري کړي اوطالبانو د تحریك سره مو هم غیررسمي اړیکي ټینګي کړي او زر تر زره به رسمي اړیکي هم ورسره ټینګي اودوی ته به ووایو

(٣)مخ.

اداره کابل خواستارکمك جهانیان به مردم افغانستان شد

کابل - ٢٨ حمل :

اداره کابل باانتشار بیانیه ئي خواستارکمك جهانیان به افغانستان شد ، درپي این درخواست ایران آمادگي خودرابراي ارسال کمك هاي طبي، ادویه ومواد غذایي به افغانستان اعلان کرد

گزارش رادیوي ایران حاکیست ،مسئول ستاد پشتیباني افغانستان دروزارت امورخارجه ایران درین مورد گفت ایران همانطوریکه تاکنون ازمردم مسلمان افغانستان درمقاطع مختلف زماني حمایت کرده بعدازاین نیز آماده است تاامکانات مورد نیازبه افغانستان ارسال کند

وي گفت :مقاديربزرگي ازامکانات مورد نیاز افغانها آماده شده که بزودي همراه بایك هیئت طبي به افغانستان فرستاده خواهدشد وي ازاجراي مرحله دوم طرح دوست اجراي واکسیناسیون اطفال برضد فلج اطفال را به عنوان طرح دیگري براي کمك به مردم افغانستان یادکرده گفت : ایران تاکنون درشش منطقه افغانستان که شامل مزارشریف ، هرات ،کابل ، یکاولنګ ، بامیان وکندزمیشود کلنیك هاوشفاخانه هااحداث کرده است .

دواکسیناسیون د دوهمي دوري د پیل په خاطر :

باید دغویی د اوومی نیټي وروسته اوربند وشي

دکابل په سلو کی (٤٠) ماشومان دسوتغذیي سره مخامخ دی

دمینونو دپاکولو لپاره ٣٠٠٠ افغانان روزل شوي

واشنګټن دوري ٢٩

هغه افغانان چي جهلو ګوروټو ته ستنیږي باید ډیر احتیاط وکړي چي بیرته اومینونه ورته زیان ونه رسوي.

داخبري د افغانستان سره دبشري مرستو دانسجام داداري آمر مارتین بارېرډامریکاغږراډیو دخبریال سره دیوې مرکي په ترڅ کي وکړي .

ښاغلي بارېر وویل چي زه کابل ته تللی وم په کابل کي آرامي وه اوخلك جهلو ګوروټو ته ورستنیدل له بلي خوا ملګروملتونو ته رپوټونه رسیدلي دي ، چي د دغو خلکو څخه څښو په جهلو ګوروټو کي مینونه پیداکړي او [illegible] به چاودنو کي ټپیان شوي دي

(٣)مخ

مونږ په افغانستان کی دملګروملتونو د پرله پسی هڅو ملاتړکوو

میرمن رابن رافیل

دامریکا غږ راډیو سره دمرکي په ترڅ کي وکړي

میرمن رافیل وویل امریکا په [illegible] برخه کي [illegible] خپله جګړه [illegible] افغانستان [illegible] دپلان طرحه په خپله دافغانانوکاردي .

امریکا د ملګرو ملتونو د سولي هڅي تائیدوي [illegible] کابل کي دجګړي [illegible] خبره ده [illegible] خوا ذکر کوم چي هغه حالات ثابت ندي [illegible] کولاي چي دوایي چي په [illegible] سره له دي چي دحمل په اول قدرت انتقال شوموږ په افغانستان کي د ملګرو ملتونو دهلوڅلو [illegible] به چي په افغانستان کي دیوه داسي حکومت د جوړولو له پاره چي ټول افغانان پري خوش وي دلیل یوه موقتي شوراجوړه شي چي دموجوده حکومت قدرت ورته انتقال شي

داخبري دامریکادبهرنیوچارو په وزارت کي د جنوبي اسیا د چارو د مرستیالي رابن رافل [illegible]

که دروسي [illegible] خبره ومنل شي :

دافغانستان او روسیی ګډه پوله به داورال ترغرو پوري راورسیږي

مسکو دوري ٢٩

دمسکو دتلویزیون لومړي کانال چي دحکومت ژبه ده [illegible] روسي [illegible] کانال ادعا کړي چي که په [illegible] افغانستان اوروسي ګډه پوله به داورال غرونو ته راورسیږي .

سعودي مصارف پولیس فلسطین رابدوش گرفت

قاهره :

دفتر نمایندگي [illegible] مقیم قاهره که درامور پناهندگان فلسطیني سروکار دارد ، اظهار میدارد که حکومت سعودي معاشات برج فبروري ومارچ پولیس فلسطیني را باسایر مصارف آنان بدوش گرفته است . قابل یادهاني است که این اجراأت بعداز درخواست عرفات رئیس اداره فلسطیني ازمقامات سعودي صورت میگیرد . درمقابل مقامات سعودي تعهد سپرده اند که سهم شان رادراعطاي معاشات مامورین امنیتي درفلسطین که بالغ به ٧ر٥ ملیون دلار میگردد ، ادا، نمایند ضمناً مبلغ ٢ ملیون دالر را نیز قبلاً بخاطر خدمات صحي وتعلیمي تسلیم مقامات فلسطیني نموده است البته مقامات سعودي خاطر نشان ساخته اند

نماینده اداره کابل درمسکو :

روسیه باید ازحملات هوایی برحریم افغانستان خودداری کند

مسکو ٣ حمل

عبدالوهاب صفي نماینده اداره کابل درمسکوطي کنفرانس خبري مراتب اعتراض افغانستان به بمباران شهرتالقان درشمال افغانستان راابرازنموده تاکید کردکه روابط افغانستان بامهاجرین تاجك روابط نوع دوستانه است . وي این اظهارات روسیه که افغانستان اجازه میدهد ازقلمروکشورش که مبارزین تاجك عبورنموده وارد تاجکستان میشوند گفت که افغانستان بامهاجرین تاجك برمبناي بشردوستانه رابطه دارد وهیچگونه کمك نظامي به آنهانمیکند . وي درمورد بمباران اخیرشهرتالقان مرکزولایت تخارتوسط طیارات جنگنده روسیه گفت که این تعرض مداخلت آشکاربرخاك وحریم افغانستان است . وي ازمقامات مسکوخواست درآینده ازارتکاب اینگونه حملات خودداري نماید .

دافغانستان دتجارانو عمده ستونزه په افغانستان کي دبانکونو نشتوالي دي

مزارشریف دوري ٢٩

په افغانستان کي تجارتي محصول له نورو هیوادونو څخه کم دي دمنځني آسیا په هیوادونو کي افغاني تجارانو ته تجارت کول ګران دي ځکه چي په دغو هیوادونو کي [illegible]

داخبري یوه افغاني تجار نبي زاده په مزارشریف کي دامریکاغږ له خبریال سره دمرکي په ترڅ کي وکړي .

نبي زاده وویل هنداوجه ده کوم مالونه چي افغاني تجاران یي د حیرتانو د بندر له لاري نه افغانستان ته راوړي (٩٠) فیصده یي د دوبي ، جاپان ، ترکیي ، ایران بلغاریي اوهند نه اخلي اولس فیصده یي دپخواني شوروي [illegible]

ده وویل دافغانستان دتجارانو عمده ستونزه په افغانستان کي دبانکونو نشتوالي دي او بهرني هیوادونه دافغاني تجارانو کردت نه قبلوي اوتجاران پیسي باید نقدي ورکړي .

ده وویل چي پخوا به دافغانستان بانکونو اوحکومت دتجارانو سره مرسته کوله .

او اوس تجاران مجبور دي چي ټولي پیسي نقدي ورکړي او سودا نقده واخلي او خپل هیواد ته یي راوړي .

نبي زاده وایي چي افغاني تجاران په ډالرو سودا اخلي اوکله چي د ډالر بیه لوړه شي .

تجاران خپلي هغه اصلي پیسي هم نشي پوره کولاي .

ده وویل که چیري بانکونه په افغانستان کي فعال شي ، نو دتجارانو ستونزه به حل شي .

جمهوري اسلامي ایران باردیگردرعملیه واکسیناسیون اطفال افغاني همکاري مي نماید

دولت ایران مرحله دوم عملیه واکسیناسیون اطفال افغانستان رابرضد بیماري فلج اطفال اجرامیکند .

به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي ایران ،این طرح به تاریخ ٨ ثور به اجرا درخواهد آمد ودوملیون وچهارصدهزاردوزواکسین به افغانستان فرستاده شده است .

براساس این گزارش یك هیئت طبي نیز همراه مقداردیگري واکسین بزودي وارد افغانستان خواهدشد .

خبرمي افزاید : درمرحله اول این طرح که به تاریخ ٢٨ میزان سال گذشته اجرا شده یك ملیون ودوصدهزاردوز واکسین به افغانستان فرستاده شده بود وزیرنظریك هیئت طبي درمناطق مختلف افغانستان به مصرف رسید .

امریکایي هاي مقیم کراچي درتهدید شدید شورشیان قراردارند

بعداز کشته شدن دونفر امریکایي کارمند قنسولگري امریکا در کراچي ، مقامات امریکااقدامات امنیتي شدیدي را روي دست گرفته اند تا جان افراد شان را درین شهر پر آشوب ازتهدیدات احتمالي درامان سازند قابل تذکر است که حکومت فعلي پاکستان نا آرامي هاي کراچي را مربوط به حلقات سیاسي داخل دربعضي ازحلقات خارجي مثل هندمي داند وتا حال نتوانسته است درجلوگیري ازین نا آرامي ها موفق بدرآید . مقامات امریکایي به افراد مربوط خود درکراچي توصیه نموده اند تا فامیل هاي شان رااز آنجا خارج ساخته پاکستان راترك گویند. روي همین دلیل خانم رئیس جمهور کلنتین هنگام دیدارش از پاکستان از برنامه دیدارش ازکراچي بدلایل امنیتي صرفنظرنمود

دفلیپین دبهرنیو چارو وزیر استعفي وکړه

اطفال مهاجر افغان واکسین شدند

پشاور - ٢٩ حمل :

جمعاً به تعداد ٥١٢١٧ طفل مهاجرافغان مقیم کمپ هاي مهاجرین واقع درایالت سرحدي پاکستان توسط کمیته هلال احمر سعودي ،درمقابل مرض فلج اطفال واکسین شد .

به گزارش روزنامه نیوز چاپ راولپندي درابلاغیه اي که ازطرف کمیته هلال احمرسعودي براي مهاجرین افغان انتشاریافته گفته شده که به تاسي ازتعقیب پروسه واکسیناسیون عمومي اطفال درمقابل مرض واگیر فلج اطفال ، کارمندان کمیته هلال احمرسعودي مراکزي به همین منظور درکمپ هاي کچه گړي ، ناصرباغ ، داګ بهسود ،جلوزي وزندي احداث نموده وقطرات ضدمرض فلج اطفال رادرګلوي اطفال مهاجر ریختاندند.

اعلان

بتاریخ ١٣ر٤ر٩٥ یك عدد بکس دیپلومات معه اسناد آن درمیدان هوایي پشاور مفقود گردیده ، یابنده لطفاً به شرکت ارشاد نوید لمتید در الحاج پلازه ، واقع کارخانو بابه نمبرتلیفون ٨١٤٧١٧ درتماس شده ومبلغ چهار هزارنقداً شیریني اخذ بدارد .

اعلان فاتحه

بمناسبت وفات والده ماجده عبدالقهارخان [illegible] حزب اسلامي که جنازه قبلاً در پروان بخاك سپرده شده ، مراسم ختم قرآن وفاتحه مرحومه روز جمعه مورخ اول ثور ١٣٧٤ ازساعت ٨ الي ١٢ ظهردر کلوپ قول اردوي نمبر (١) ننګرهار واقع جلال آباد اخذ میگردد، دوستان مطلع باشند .

اعلان فاتحه

محمد [illegible] پسر، انجنیر محمد تواب الکوزي ،انجنیر زلمي الکوزي ، وحید الله الکوزي ، فارمسیست وحشمت الله الکوزي نواسه ها ،حیات الله الکوزي ، جنرال خان محمد الکوزي ، نعمت الله الکوزي ، عطاالله الکوزي ، انجنیر بسم الله الکوزي ومحمد یونس الکوزي برادرزاده ها، عبدالعزیز پوپل ، حاجي عبدالوهاب ، حاجي فضل الرحمن وردك وسمونوال محمد یوسف انوزي همشیره زاده ها وباقي فامیل الکوزي [illegible] حاجي آغا خان الکوزي که جنازه [illegible] به خاك سپارېده شده ، به اطلاع [illegible] مي رسانند که فاتحه به روز جمعه مورخه اول ثور مطابق ٢١ اپریل ازساعت ٩ [illegible] ١٢ درمسجد بلال مارکیت واقع نمبر اول D1 حیات آباد گرفته میشود

شهادت

بیانگرعقایدوآرمانهاي حزب اسلامي افغانستان

صاحب امتیاز: حزب اسلامي افغانستان

مؤسس : انجنیرحکمتیار

ناشر: ریاست ارشاد وفرهنگ

تحت نظر هیئت تحریر

آدرس : جلال آباد چکنوري

حساب بانکي : ٨٥٢٦٤ دافغانستان بانك

تیلفون : ٢٩٢٦

آدرس پستي : ١٠٣٦ یونیورسټي ټاون پشاور